

**1348.**

Na osnovu člana 9 stav 4 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe („Službeni list CG“, br. 62/13, 47/15, 71/17 i 77/20), Vlada Crne Gore je, 24. septembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**UREDBU  
O DOPUNI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OBJEKATA  
SIGURNOSTI PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTEVIMA**

**Član 1**

U Uredbi o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima ("Službeni listu CG", br. 53/14 i 28/18), poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 7a

Za plovni objekat u raspremi, plaća se jednokratna nadoknada, bez obzira na period boravka u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore, koja se utvrđuje množenjem NT sa 0,20 €.

Ako plovni objekat iz stava 1 ovog člana, nakon završene raspreme otpočne sa obavljanjem komercijalnih operacija ili započne ukrcaj tereta u nekoj od luka Crne Gore plaća se naknada iz člana 2 ove uredbe.”

**Član 2**

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4350

Podgorica, 24. septembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Duško Marković, s.r.**

### **1349.**

Na osnovu člana 26 stav 4 i člana 37 stav 4 Zakona o alternativnom rješavanju sporova („Službeni list CG“, broj 77/20), Vlada Crne Gore je, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, 11. septembra 2020. godine, donijela je

## **UREDBU O VISINI NAGRADE ZA RAD I NAKNADA TROŠKOVA MEDIJATORA I EVALUATORA SPORA**

### **Član 1**

Medijatoru, odnosno evaluotoru spora pripada nagrada za rad i naknada troškova koje je medijator, odnosno evaluotor spora imao u vezi sa medijacijom, odnosno u vezi sa ranom neutralnom ocjenom spora, u skladu sa ovom uredbom.

### **Član 2**

Izrazi koji se u ovoj uredbi koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

### **Član 3**

Visina nagrade za rad medijatora iznosi:

- u porodičnim sporovima kada je postupak medijacije okončan zaključenjem poravnanja 11% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori koja je utvrđena za prvi mjesec kalendarske godine u kojoj se vodi postupak medijacije (u daljem tekstu: prosječna bruto zarada), a ako taj postupak nije okončan zaključenjem poravnanja 8% prosječne bruto zarade;

- u krivičnim stvarima u kojima je postupak medijacije okončan sporazumom stranaka 8% prosječne bruto zarade, a ako taj postupak nije okončan sporazumom stranaka 5% prosječne bruto zarade;

- u sporovima u kojima je jedna stranka Crna Gora, Glavni grad, Prijestonica, odnosno opština u kojima je postupak medijacije okončan zaključenjem poravnanja 8% prosječne bruto zarade, a ako taj postupak nije okončan zaključenjem poravnanja 5% prosječne bruto zarade;

- u građansko-pravnim sporovima u kojima je postupak medijacije okončan zaključenjem poravnanja 8% prosječne bruto zarade, a ako taj postupak nije okončan zaključenjem poravnanja 5% prosječne bruto zarade;

- u privrednim sporovima u kojima je postupak medijacije okončan zaključenjem poravnanja 11% prosječne bruto zarade, a ako taj postupak nije okončan zaključenjem poravnanja 8% prosječne bruto zarade.

Ako su jedna ili obje stranke oslobođene od plaćanja troškova postupka medijacije, visina nagrade za rad medijatora iznosi 50% iznosa iz stava 1 ovog člana.

### **Član 4**

Visina nagrade za rad evaluatoria spora iznosi 70% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori koja je utvrđena za prvi mjesec kalendarske godine u kojoj se vodi postupak rane neutralne ocjene spora.

### **Član 5**

Medijator, odnosno evaluotor spora koji je imao troškove prevoza radi vođenja postupka medijacije, odnosno rane neutralne ocjene spora van mjesta svog prebivališta ili boravišta ima pravo na naknadu tih troškova u visini putne karte sredstvom javnog prevoza.

Ako sredstvo javnog prevoza ne postoji, ne saobraća u pogodno vrijeme ili iz drugih razloga nije moguće koristiti javni prevoz, medijator, odnosno evaluotor spora ima pravo na naknadu troškova prevoza sopstvenim ili drugim vozilom, koja se određuje prema broju

pređenih kilometara najkraćim putem u visini 10% cijene litra benzina po pređenom ili započetom kilometru.

#### Član 6

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika ("Službeni list CG", br. 25/13 i 44/19).

#### Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4150

Podgorica, 11. septembar 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

## **1350.**

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore je 24. septembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade donijela

### **O D L U K U** **O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA** **EKSOPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE ŽIČARE Z 4,** **SKI CENTRA ŽARSKI, OPŠTINA MOJKOVAC**

#### Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Mojkovac i to:

#### **KO Bjelojevići**

1. katastarske parcele broj 719/7, po kulturi “šuma 6. klase”, u površini od 3.602 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 719/9, po kulturi “šuma 6. klase”, u površini od 385 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 719/8, po kulturi “šuma 6. klase”, u površini od 313 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 719/10, po kulturi “šuma 6. klase”, u površini od 969 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 719/11, po kulturi “šuma 6. klase”, u površini od 30 m, katastarske parcele broj 719/13, po kulturi “šuma 6. klase”, u površini od 5.072 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 717/8, po kulturi “livada 7. klase”, u površini od 2.052 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 717/10, po kulturi “livada 7. klase”, u površini od 249 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 717/11, po kulturi “livada 7. klase”, u površini od 306 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 717/12, po kulturi “livada 7. klase”, u površini od 490 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj, katastarske parcele broj 716/4, po kulturi “pašnjak 7. klase”, u površini od 1.481 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 716/5, po kulturi “pašnjak 7. klase”, u površini od 898 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 716/8, po kulturi “pašnjak 7. klase”, u površini od 255 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 716/9, po kulturi “pašnjak 7. klase”, u površini od 466 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 684/2, po kulturi “šuma 6. klase”, u površini od 625 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 717/7, po kulturi “livada 7. klase”, u površini od 5.313 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 717/9, po kulturi “livada 7. klase”, u površini od 4.639 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 13, kao susvojina Bogavac Slobodan Biljana (1/4)Bogavac Slobodan Dragica (1/4) i Bogavac Slobodan Radovan (1/2).

2. katastarske parcele broj 696/3, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 5.075 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 696/5 po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 218 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 696/6, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 2.043 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 696/4, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 2 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 571/3, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 765 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 571/5, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 1.066 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 571/4, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 516 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 571/6 po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 27 m, katastarske parcele broj 554, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 350 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 553/3, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 821 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 699/6, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 1.720 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 699/7, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 7.341 m, upisane u list nepokretnosti broj 127 kao susvojina Sosić Ljuban 1/4, Damjanović Miloš 1/2 i Sošić Sava 1/4.

3. katastarske parcele broj 694/13, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 1.555 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 572/4, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 2.042 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 694/3, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 6 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 694/5, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 76 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 694/10, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 1.209 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 694/11, po kulturi “pašnjak 6. klase”, u površini od 1.347 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 572/2, po

kulturi "livada 6. klase ", u površini od 8 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 212, kao svojina Ljubić Velimir.

4. katastarske parcele broj 556/3, po kulturi "pašnjak 6.klase", u površini od 7.457 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 556/4, po kulturi "pašnjak 6. klase", u površini od 89 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 556/6, po kulturi "pašnjak 6. klase", u površini od 772 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 339, kao susvojina Sošić Milika 1/4 Petko ¼ Radomir ¼ i Slobodan ¼.

5. katastarske parcele broj 748/2, po kulturi "pašnjak 7.klase", u površini od 1.688 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 458, kao susvojina Bogavac Predrag 3684/20310.

6. katastarske parcele broj 740/2, po kulturi "pašnjak 6. klase", u površini od 188 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 456, kao susvojina Bogavac Dušan 16000/56586.

7. katastarske parcele broj 726/3, po kulturi "pašnjak 7.klase", u površini od 3.407 m<sup>2</sup>, atastarske parcele broj 724/2, po kulturi "pašnjak 7. klase", u površini od 4.276 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 148, kao svojina Dulović Ljubiša.

8. katastarske parcele broj 689/5, po kulturi "šuma 5. klase ", u površini od 3.706 m<sup>2</sup>, katastarske parcele 689/4, po kulturi "šuma 5.klase ", u površini od 452 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 424, kao susvojina Ćorić Danilo 2033/12554.

9. katastarske parcele broj 692/6, po kulturi "pašnjak 6. klase ", u površini od 3.147 m<sup>2</sup>, katastarske parcele broj 692/6, po kulturi "pomoćna zgrada ", u površini od 20 m<sup>2</sup>, objekta broj 1 - pomoćne zgrade, površine 20m<sup>2</sup>, katastarskoj parcelli broj 692/6, katastarske parcele broj 692/4, po kulturi "pašnjak 6. klase ", u površini od 2.671 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 381, kao susvojina Ćorić Milivoje 1/2 i Ćorić Željko ½.

10. katatarske parcele broj 721/2, po kulturi „pašnjak 7. klase“, u površini od 2.628 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 150, kao svojina Dulović Nenad.

## Član 2

Svrha eksproprijacije je eksproprijacija nepokretnosti u KO Bjelojevići na teritoriji Opštine Mojkovac za potrebe izgradnje žičare Z 4, ski centra Žarski, Opština Mojkovac.

## Član 3

Korisnik eksproprijacije je Država Crna Gora – Ministarstvo finansija.

## Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovešće Uprava za nekretnine.

## Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljuvanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4291

Podgorica, 24. septembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

## **1351.**

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore je 24. septembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

### **ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI POLAGANJA PODZEMNOG KABLA 35 KV HXE 49-A 3 X (1 X 240) MM2 OD TS “RIJEKA MUŠOVIĆA” DO TS 35/10”JEZERINE”, OPŠTINA KOLAŠIN**

#### Član 1

Utvrđuje se javni interes za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Kolašin i to:

##### **KO Rijeka Mušovića**

- dijela katastarske parcele broj 435, površine 6 m<sup>2</sup>, po kulturi “pašnjak 6. klase”, upisane u list nepokretnosti broj 24 kao svojina Grujić Radomir Milić (1/2) i Grujić Radule Vladislav (1/2);
- dijela kat.parcele br. 449/1, površine 3 m<sup>2</sup>, po kulturi “livada 4. klase”, upisane u list nepokretnosti broj 4, kao svojina Mešter Danica;
- dijela katastarske parcele broj 372/1, površine 319 m<sup>2</sup>, po kulturi “livada 3. klase” i dijela katastarske parcele broj 374, površine 34 m<sup>2</sup>, po kulturi šuma 3. klase, obje upisane u list nepokretnosti broj 21, kao svojina Grujić Slobodanka.

##### **KO Smrčje**

- dijela katastarske parcele broj 1038, površine 20 m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3.klase“, upisana u list nepokretnosti broj 135, kao svojina Šćepanović Vasilj Batrić;
- dijela katastarske parcele broj 1040, površine 18 m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3. klase“, upisana u list nepokretnosti broj 160 kao svojina Živanović Branka(2/10), Đurić Radoja Gina(2/10), Šćepanović Radoje Miodrag( 3/10), Šćepanović Radoje Momir (3/10);
- dijela katastarske parcele broj 1036/6, površine 128 m<sup>2</sup>, po kulturi „šuma 4. klase“, dijela katastarske parcele broj 1036/5, površine 10 m<sup>2</sup>, po kulturi „šuma 4. klase“, „, dijela katastarske parcele 1036/1, površine 180m<sup>2</sup>, po kulturi „šuma 4. klase“,dijela katastarske parcele 1037/1, površine 27m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3. klase“ u list nepokretnosti broj 154, kao svojina Šćepanović Radovan Milorad;
- dijela katastarske parcele broj 1042/2, površine 27m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3. klase“, sve upisane u list nepokretnosti broj 160, kao svojina Živanović Branka (2/10), Đurić Radoja Gina (2/10), Šćepanović Radoje Miodrag (3/10) i Šćepanović Radoje Momir (3/10);
- dijela katastarske parcele broj 1045/6, u površini od 1 m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3.klase“, upisane u list nepokretnosti broj 224, kao svojina Lakićević Miloš Todor;
- dijela katastarske parcele broj 1047/4, u površini od 2 m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3. klase“ i dijela katastarske parcele broj 1047/3, u površini od 12m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3. klase“, obje upisane u list nepokretnosti broj 89, kao svojina Lakićević Milka;
- dijela katastarske parcele broj 1047/2, u površini od 15 m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3. klase“ upisane u list nepokretnosti broj 225, kao svojina Lakićević Miloš Savo;
- dijela katastarske parcele broj 1047/1, u površini od 40 m<sup>2</sup>, po kulturi „pašnjak 3. klase“ upisane u list nepokretnosti broj 229, kao svojina Lakićević Todor Vladan.

#### Član 2

Svrha nepotpune eksproprijacije je postavljanje podzemnog kabla 35 kV HXE 49-A 3 X (1 x 240) mm<sup>2</sup> od TS “Rijeka Mušovića” do TS 35/10 “Jezerine”, Opština Kolašin.

**Član 3**

Korisnik eksproprijacije je Država Crna Gora – Ministarstvo finansija.

**Član 4**

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovešće Uprava za nekretnine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4359

Podgorica, 24. septembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1352.**

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 24. septembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih mišljenja većine članova Vlade, donijela

**O D L U K U**  
**O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVARANJU KOMISIJE ZA NADZOR I**  
**KOORDINACIJU SPROVOĐENJA**  
**STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH**  
**TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020. GODINE I**  
**REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE**

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine i realizaciju Akcionog plana za njeno sprovođenje ("Službeni list CG", br. 64/16, 22/18 i 66/18) u tački 1 podtačka 1 riječi: „v.d. generalnog direktora“ zamjenjuju se riječima: „generalni direktor“.

Podtačka 4 mijenja se i glasi:

„4) Bojana Bajić, v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija, članica;“.

Poslije podtačke 4 dodaje se nova podtačka koja glasi:

„4a) Maja Dragojević, šefica Odsjeka za razvoj dijeljenih sistema i razmjenu sa drugim sistemima u Ministarstvu javne uprave, članica;“.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:07-4351

Podgorica, 24. septembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1353.**

Na osnovu čl. 9 i 34 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09 i 73/19), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU**

**O DODJELI KONCESIJE ZA DETALjNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I  
EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG  
KAMENA LEŽIŠTA “VELjI ZABIO”, OPŠTINA BAR**

1. DOO “Euromix beton”- Bar daje se koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velji Zabio“, opština Bar.

2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke daje se na period od 30 godina.

3. Procentni iznos za obračun koncesione naknade iznosi 8,75% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda. Obračun promjenjivog dijela Koncesione naknade vrši godišnje organ državne uprave nadležan za poslove rudarstva u skladu sa zakonom i parametrima koji su na snazi na dan obračuna.

4. Prava i obaveze između Vlade Crne Gore, kao koncedenta, i DOO “Euromix beton”- Bar, kao koncesionara, utvrđiće se Ugovorom o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velji Zabio“, opština Bar (u daljem tekstu: Ugovor).

5. Ugovor će se zaključiti u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4510

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1354.**

Na osnovu čl. 9 i 34 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09 i 73/19), je 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenе saglasnosti većine članova Vlade donijela

**ODLUKU  
O DODJELI KONCESIJE ZA DETALjNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I  
EKSPLOATACIJU POJAVE MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-  
GRAĐEVINSKOG KAMENA „VELJA GORANA”, OPŠTINA BAR**

1. DOO „Trojan“- Bar daje se koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksplotaciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, opština Bar.
2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke daje se na period od 30 godina.
3. Procentni iznos za obračun koncesione naknade iznosi 10% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksplotacionih rezervi, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda. Obračun promjenjivog dijela Koncesione naknade vrši godišnje organ državne uprave nadležan za poslove rudarstva u skladu sa zakonom i parametrima koji su na snazi na dan obračuna.
4. Prava i obaveze između Vlade Crne Gore, kao koncedenta, i DOO „Trojan“- Bar, kao koncesionara, utvrđiće se Ugovorom o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksplotaciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, opština Bar (u daljem tekstu: Ugovor).
5. Ugovor će se zaključiti u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.
6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4515

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Duško Marković, s.r.**

**1355.**

Na osnovu čl. 9 i 34 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09 i 73/19), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU**

**O DODJELI KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I  
EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG  
KAMENA „MIDOVA KOSA“ – BUDOŠ, OPŠTINA NIKŠIĆ**

1. DOO „BEMAX“ - Podgorica daje se koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Midova kosa“ – Budoš, opština Nikšić.

2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke daje se na period od 20 godina.

3. Procentni iznos za obračun koncesione naknade iznosi 8% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda. Obračun promjenjivog dijela Koncesione naknade vrši godišnje organ državne uprave nadležan za poslove rudarstva u skladu sa zakonom i parametrima koji su na snazi na dan obračuna.

4. Prava i obaveze između Vlade Crne Gore, kao koncedenta, i DOO „BEMAX“ - Podgorica, kao koncesionara, utvrđiće se Ugovorom o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Midova kosa“ – Budoš, opština Nikšić (u daljem tekstu: Ugovor).

5. Ugovor će se zaključiti u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4514

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1356.**

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI DANILOVGRAD ZA  
OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI**

1. Daje se prethodna saglasnost Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti - katastarske parcele broj 421/2, u površini od 312 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 104, KO Danilovgrad i objekata upisanih u list nepokretnosti broj 87, KO Danilovgrad, označenih kao PD 3, u površini od 55 m<sup>2</sup> i PD 4, u površini od 55 m<sup>2</sup>, a koji se nalaze u zgradi broj 1.
2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4385

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1357.**

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANJA NA NEPOKRETNOSTI OPŠTINI  
DANILOVGRAD RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA - RJEŠAVANJA  
STAMBENIH PITANJA PENZIONERA**

1. Vlada Crne Gore prenosi pravo raspolaganja na nepokretnosti Opštini Danilovgrad, radi ostvarivanja javnog interesa - rješavanja stambenih pitanja penzionera i to na katastarskoj parceli broj 423, u površini od 151 m<sup>2</sup> sa pripadajućim objektima označenim kao PD1, u površini od 8 m<sup>2</sup> i PD2, u površini od 8 m<sup>2</sup>, koji se nalaze u zgradi broj 1, upisanim u list nepokretnosti broj 87, KO Danilovgrad, Opština Danilovgrad.

2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4384

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Duško Marković, s.r.**

**1358.**

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANJA NA NEPOKRETNOSTI OPŠTINI  
PLJEVLJA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA - PRIVOĐENJA NAMJENI**

1. Vlada Crne Gore prenosi pravo raspolažanja Opštini Pljevlja na nepokretnostima u list nepokretnosti broj 473, KO Šumane II, Opština Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa - privođenja namjeni i to na:

- katastarskoj parceli broj 302/2, u površini od 11784 m<sup>2</sup>, sa pripadajućim objektom broj 1, u površini od 406 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja "prizemna zgrada", sa pripadajućim objektom broj 2, u površini od 50 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja "prizemna zgrada" i pripadajućim objektom broj 3, površini od 50 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja "prizemna zgrada";
- katastarskoj parceli broj 303/1, u površini od 52398 m<sup>2</sup>, po kulturi "pašnjak 3. klase";
- katastarskoj parceli broj 304/1, u površini od 5812 m<sup>2</sup>, po kulturi "pašnjak 3. klase" i
- katastarskoj parceli broj 305, u površini od 14306 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja "sportski centar".

2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4383

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

## **1359.**

Na osnovu člana 106 stav 17 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10, 44/17 i 18/19), Ministarstvo kulture donijelo je

### **PRAVILNIK**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA, PRESTANKU VAŽENJA I ODUZIMANJU KONZERVATORSKE LICENCE, KAO I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH KONZERVATORSKIH LICENCI**

#### **Član 1**

U Pravilniku o bližim uslovima i načinu izdavanja, prestanku važenja i oduzimanja konzervatorske licence, kao i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih konzervatorskih licenci ("Službeni list CG", broj 12/18) u članu 4 stav 2 poslije riječi "obavljanje" dodaje se riječ "poslova".

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

"Administrativno – tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja lice zaposleno u Ministarstvu."

#### **Član 2**

Član 8 mijenja se i glasi:

"Uz zahtjev za izdavanje licence, pravno lice prilaže:

- 1) dokaz o registraciji kod nadležnog organa za izvođenje radova na kulturnim dobrima;
- 2) dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova konzervatorske djelatnosti u skladu sa posebnim propisom;
- 3) diplomu ili drugi dokaz o odgovarajućem visokom obrazovanju za najmanje tri lica i dokaz da su ta lica u radnom odnosu ili u članstvu kod pravnog lica;
- 4) dokaz o referencama odnosno realizovanim poslovima stručnih lica koja su u radnom odnosu ili u članstvu kod pravnog lica;
- 5) licencu za vrstu poslova za koje se traži izdavanje licence, za najmanje jedno lice koje je u radnom odnosu kod pravnog lica.

Odgovarajućim visokim obrazovanjem iz stava 1 tačka 3 ovog člana smatra se nivo obrazovanja koji je neposredno povezan sa vrstom poslova za koje se traži izdavanje licence.

Dokazom o realizovanim poslovima iz stava 1 tačka 4 ovog člana, smatra se dokaz o učešću u:

- izradi najmanje tri studije zaštite kulturnih dobara, odnosno učešću u donošenju iste;
- izradi najmanje pet konzervatorskih projekata na koji je data saglasnost Uprave, odnosno u kontroli projekta u postupku izdavanja saglasnosti;
- sproveđenju konzervatorskih mjera na najmanje pet kulturnih dobara, za koje je izvršen prijem izvedenih radova na zahtjev investitora, odnosno za koje je Uprava utvrdila da su izvedeni u skladu sa konzervatorskim projektom."

#### **Član 3**

Član 9 mijenja se i glasi:

"Uz zahtjev za izdavanje licence, fizičko lice prilaže:

- 1) diplomu ili drugi dokaz o stečenom visokom obrazovanju koje je neposredno povezano sa vrstom poslova za koje fizičko lice traži izdavanje licence;
- 2) dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje traži izdavanje licence, a lice zaposleno u Upravi na poslovima visoko rukovodnog, eksperstko rukovodnog i eksperstskog kadra-nivo I, dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje pet godina u tom organu, odnosno najmanje dvije godine na poslovima starještine Uprave;

3) dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje konzervatorske djelatnosti odnosno stečenom stručnom zvanju konzervator u kojem se mogu vršiti poslovi za koje se traži izdavanje licence;

4) dokaz o realizovanim poslovima za koje se traži izdavanje licence.

Dokazom o realizovanim poslovima iz stava 1 tačka 4 ovog člana, smatra se dokaz o učešću u:

- izradi najmanje tri studije zaštite kulturnih dobara, odnosno učešću u donošenju iste;

- izradi najmanje pet konzervatorskih projekata na koji je data saglasnost Uprave, odnosno u kontroli projekta u postupku izdavanja saglasnosti;

- sprovođenju konzervatorskih mjera na najmanje pet kulturnih dobara, za koje je izvršen prijem izvedenih radova na zahtjev investitora, odnosno za koje je Uprava utvrdila da su izvedeni u skladu sa konzervatorskim projektom.”

#### Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-040/20-2255/4

Cetinje, 9. oktobra 2020. godine

Ministar,  
**Aleksandar Bogdanović, s.r.**

**1360.**

Na osnovu člana 52 stav 1 tač. 1 i 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 71/17 i 67/19) i člana 24 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je

**PLAN  
ODRŽAVANJA MINIMALNOG BROJA POLAZAKA PREVOZNIKA U JAVNOM  
MEĐUGRADSKOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA**

1. Minimalni broj polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika u cilju racionalnog vršenja javnog prevoza na osnovu realne potraženje i potreba putnika, uslijed pojave novog koronavirusa, vrši se u skladu sa ovim planom.
2. Minimalni broj polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika dat je u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog plana.
3. Registrovane i ovjerene redove vožnje u međugradskom linijskom prevozu, prevoznik može naknadno aktivirati po sopstvenoj procjeni, uz prethodno pismeno obavještenje organu državne uprave nadležnom za poslove saobraćaja, tri dana prije otpočinjanja obavljanja prevoza.
4. Ovaj plan objaviće se „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se do 31. marta 2021. godine.

Broj: 341/20 – 03 – 6832/1  
Podgorica, 9. oktobra 2020. godine

Ministar,  
**Osman Nurković, s.r.**

Prilog 1

REGISTAR MEĐUGRADSKIH REDOVA VOŽNJE do 31. marta 2021. godine									
PREVOZNIK		RED VOŽNJE			VREMENA POLAZAKA	REG BROJ	VREMENSKI PERIOD ODRŽAVANJA	KM	
1.	ARENA TOURS DOO	PODGORICA	BERANE		GUSINJE	10:25 16:45	400/19	STALNA	195,8
2.	AS NIKČEVIĆ OD DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	05:49 07:45	019/U/20	STALNA	56,7
3.	AS NIKČEVIĆ OD DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	11:15 13:15	021/U/20	STALNA	56,7
4.	AUTOPREVOZ ZATON DOO	BERANE	TREPČA		ANDRIJEVICA	17:00 13:36	402/19	STALNA	16,4
5.	AUTOPREVOZ ZATON DOO	IGALO	PODGORICA		BERANE	09:25 14:00	202/19	STALNA	302,8
6.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	07:14 08:14	17/19	STALNA	23
7.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	07:29 08:29	224/19	STALNA	24,5
8.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	05:29 06:29	225/19	STALNA	24,5
9.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	11:29 12:29	226/19	STALNA	24,5
10.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	15:29 16:29	227/19	STALNA	24,5
11.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	13:29 14:29	228/19	STALNA	24,5
12.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	19:29 20:29	229/19	STALNA	24,5
13.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	09:29 10:29	230/19	STALNA	24,5
14.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	12:15 13:15	23/19	STALNA	23 01/09-31/05
15.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	06:15 11:15	22/19	STALNA	23 01/09-31/05
16.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	11:16 12:16	31/19	STALNA	23
17.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	09:16 10:16	30/19	STALNA	23
18.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	19:15 20:15	29/19	STALNA	23
19.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	17:15 18:15	28/19	STALNA	23
20.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	15:15 16:15	27/19	STALNA	23
21.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	05:14 06:14	26/19	STALNA	23
22.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	13:16 14:16	25/19	STALNA	23
23.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	17:16 18:16	24/19	STALNA	23
24.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	07:16 08:16	20/19	STALNA	23
25.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	15:16 16:16	19/19	STALNA	23
26.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PODGORICA		DANILOVGRAD	13:15 14:15	18/19	STALNA	23
27.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	11:16 12:16	16/19	STALNA	23
28.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	07:14 08:14	17/19	STALNA	23
29.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	09:16 10:16	15/19	STALNA	23
30.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	19:16 20:16	21/19	STALNA	23
31.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	21:30 22:27	231/19	STALNA	24,5
32.	BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	17:29 18:29	350/19	STALNA	24,5
33.	BOŽUR DOO	BUDVA	BIJELO POLJE		BERANE	19:20 01:00	013/U/20	STALNA	128,7
34.	BOŽUR DOO	PODGORICA	MOJKOVAC		BERANE	19:00 03:48	016/U/20	STALNA	143,7
35.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	BAR	TIVAT		KOTOR	12:50 14:55	421/19	STALNA	70,9
36.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	PODGORICA	HERCEG NOVI		IGALO	07:55 13:20	216/19	STALNA	136,6
37.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	PODGORICA	KOTOR	HERCEG NOVI	IGALO	14:23 18:05	217/19	STALNA	136,6
38.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	08:30 09:30	56/19	STALNA	23
39.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	10:30 11:30	55/19	STALNA	23
40.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	12:30 13:30	54/19	STALNA	23
41.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	14:30 15:15	53/19	STALNA	23
42.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	14:40 15:30	52/19	STALNA	23
43.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	16:30 17:25	51/19	STALNA	23
44.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	18:30 19:25	50/19	STALNA	23

45.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	05:20 06:20	49/19	STALNA	23	
46.	DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:30 07:30	48/19	STALNA	23	
47.	DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	18:30 19:30	251/19	STALNA	24,5	
48.	DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	16:30 17:30	250/19	STALNA	24,5	
49.	DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	14:30 15:30	248/19	STALNA	24,5	
50.	DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	12:30 13:30	247/19	STALNA	24,5	
51.	DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	08:30 09:30	246/19	STALNA	24,5	
52.	DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	10:30 11:30	245/19	STALNA	24,5	
53.	DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	06:30 07:30	244/19	STALNA	24,5	
54.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	15:00 16:00	4/19	STALNA	23	
55.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	09:00 10:00	5/19	STALNA	23	
56.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	07:00 08:00	6/19	STALNA	23	
57.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	21:00 22:00	7/19	STALNA	23	
58.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	19:00 20:00	08/19	STALNA	23	
59.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	17:00 18:00	09/19	STALNA	23	
60.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	13:00 14:00	10/19	STALNA	23	
61.	ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	11:00 12:00	11/19	STALNA	23	
62.	ALO EXPRESS DOO	PODGORICA	IGALO	TRAJEKT	PODGORICA	06:20 09:45	222/19	STALNA	113,3	
63.	ALO EXPRESS DOO	PODGORICA	IGALO	TRAJEKT	PODGORICA	12:55 16:35	221/19	STALNA	113,3	
64.	ADRIATIC TRAVEL DOO	PODGORICA	KOTOR	HERCEG NOVI	IGALO	09:13 12:55	306/19	STALNA	136,6	
65.	ADRIATIC TRAVEL DOO	PODGORICA	KOTOR		HERCEG NOVI	13:07 16:45	305/19	STALNA	134	
66.	ADRIATIC TRAVEL DOO	PODGORICA	BUDVA		KOTOR	17:14 19:50	304/19	STALNA	98,9	
67.	BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	08:49 10:29	273/19	STALNA	56,7	
68.	BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	16:15 17:45	274/19	STALNA	56,7	
69.	BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	06:26 08:08	275/19	STALNA	56,7	
70.	BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	10:10 12:50	272/19	STALNA	56,7	
71.	BOROVNIK DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		TUZI	12:55 15:30	420/19	STALNA	66	
72.	BOROVNIK DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	05:56 07:02	276/19	STALNA	56,7	
73.	BOROVNIK DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	09:05 10:59	277/19	STALNA	56,7	
74.	BOROVNIK DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	12:29 13:54	278/119	STALNA	56,7	20/11-31/05
75.	BJELOPAVLIA TRANS DOO	PODGORICA	KOTOR		HERCEG NOVI	07:05 10:45	220/19	STALNA	134	
76.	BOŠKOVIĆ PREVOZ DOO	PODGORICA	MOJKOVAC		BIJELA POLJE	06:58 12:30	32/19	STALNA	120,7	
77.	EXPRESS TOURS DOO	PODGORICA	TUNEL SOZINA	BAR	ULCINJ	14:13 16:24	63/19	STALNA	78,6	
78.	ELLIT EXPRESS DOO	PODGORICA	BUDVA	TRAJEKT	HERCEG NOVI	08:30 12:25	212/19	STALNA	110,7	
79.	ELLIT EXPRESS DOO	PODGORICA	BUDVA	TRAJEKT	HERCEG NOVI	15:45 18:47	211/19	STALNA	110,7	
80.	ELAN COMPANY	GUSINJA	BERANE		PODGORICA	05:46 13:28	57/19	STALNA	195,8	
81.	ELAN COMPANY	GUSINJA	BERANE		PODGORICA	12:21 17:14	58/19	STALNA	195,8	
82.	ELAN COMPANY	PODGORICA	MOJKOVAC		GUSINJE	08:25 15:45	59/19	STALNA	195,8	
83.	EUROŠUNTIĆ DOO	BERANE	KOLAŠIN		PODGORICA	10:00 14:15	60/19	STALNA	157,8	
84.	EUROŠUNTIĆ DOO	BERANE	KOLAŠIN		PODGORICA	08:00 12:30	61/19	STALNA	157,8	
85.	EUROŠUNTIĆ DOO	ROŽAJE	RUDEŠ		BERANE	09:00 15:45	446/19	STALNA	31,4	
86.	18. OKTOBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	08:03 09:35	265/19	STALNA	56,7	
87.	18. OKTOBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	15:04 16:29	264/19	STALNA	56,7	
88.	DRUM DOO	HERCEG NOVI	PODGORICA		ANDRIJEVICA	05:45 14:30	201/19	STALNA	302,5	
89.	GLUNEX DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	17:45 19:10	266/19	STALNA	56,7	
90.	CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	06:30 07:30	36/19	STALNA	23	
91.	CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	08:30 09:30	37/19	STALNA	23	
92.	CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	10:30 11:30	38/19	STALNA	23	
93.	CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	12:30 13:30	39/19	STALNA	23	

94.	CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	14:30 15:30	40/19	STALNA	23	
95.	CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	16:30 17:30	41/19	STALNA	23	
96.	CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	18:30 19:30	42/19	STALNA	23	
97.	GARDASHEVIĆ DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA	PREKO TRAJEKTA-IGALO	HERCEG NOVI	06:40 15:10	293/19	STALNA	170	
98.	GLUŠICA DOO	PODGORICA	NIKŠIĆ		ŽABLJAK	13:55 19:00	011/U/20	SEZONSKA	126,3	
99.	GLUŠICA DOO	PODGORICA	DANILOVGRAD		NIKŠIĆ	13:55 20:45	022/U/20	STALNA	56,7	
100.	GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	14:15 18:35	282/19	STALNA	147,2	
101.	GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	06:05 07:25	285/19	STALNA	56,7	
102.	GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	12:10 22:10	288/19	STALNA	56,7	
103.	GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	14:35 15:45	289/19	STALNA	56,7	
104.	GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	18:30 19:45	290/19	STALNA	56,7	
105.	GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	08:05 12:05	291/19	STALNA	56,7	
106.	KRIVOKAPIĆ TURS DOO	IGALO	KOTOR		BAR	07:35 14:30	88/19	STALNA	117	
107.	KRIVOKAPIĆ TURS DOO	IGALO	KOTOR		BAR	08:30 16:40	90/19	STALNA	117	
108.	KRIVOKAPIĆ TURS DOO	BAR	DOBRE VODE		ULCINJ	11:16 13:40	87/19	SEZONSKA	26,3	
109.	KRIVOKAPIĆ TURS DOO	IGALO	KOTOR		PODGORICA	04:10 10:53	209/19	STALNA	145	
110.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	09:30 10:30	86/19	STALNA	23	
111.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	11:30 12:30	85/19	STALNA	23	
112.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	15:30 16:30	84/19	STALNA	23	
113.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	17:30 18:30	83/19	STALNA	23	
114.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	19:30 20:30	82/19	STALNA	23	
115.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	13:44 14:37	81/19	STALNA	23	
116.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	11:43 12:44	80/19	STALNA	23	25/08-31/05
117.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	11:59 12:59	79/19	STALNA	23	
118.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	07:59 08:57	78/19	STALNA	23	
119.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:00 06:57	77/19	STALNA	23	
120.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	13:20 14:20	76/19	STALNA	23	
121.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	09:57 10:57	75/19	STALNA	23	
122.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	14:00 14:53	74/19	STALNA	23	
123.	KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	07:20 08:20	73/19	STALNA	23	
124.	MS TOURS DOO	PODGORICA	TUNEL SOZINA	BAR	ULCINJ	17:28 20:20	431/19	STALNA	78,6	
125.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	20:00 21:00	239/19	STALNA	24,5	
126.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	18:00 19:00	238/19	STALNA	24,5	
127.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	16:00 17:00	237/19	STALNA	24,5	
128.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	14:00 15:00	236/19	STALNA	24,5	
129.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	12:00 13:00	235/19	STALNA	24,5	
130.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	10:00 11:00	234/19	STALNA	24,5	
131.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	08:00 09:00	233/19	STALNA	24,5	
132.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	06:00 07:00	232/19	STALNA	24,5	
133.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	06:00 07:00	112/19	STALNA	23	
134.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	08:00 09:00	11/19	STALNA	23	
135.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	10:00 11:00	110/19	STALNA	23	
136.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	12:00 13:00	109/19	STALNA	23	
137.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	14:00 15:00	108/19	STALNA	23	
138.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	16:00 17:00	107/19	STALNA	23	
139.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	18:00 19:00	106/19	STALNA	23	
140.	MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	20:00 21:00	105/19	STALNA	23	
141.	MAGIC LINE DOO	BUDVA	BAR		ULCINJ	07:49 10:28	98/19	STALNA	66,1	

142.	NIKAC DOO	NIKŠIĆ	GRAHOVO		TIVAT	10:30 17:15	118/19	STALNA	103,6	
143.	NIKAC DOO	NIKŠIĆ	GRAHOVO		HERCEG NOVI	09:15 13:30	117/19	STALNA	102,5	
144.	NIKŠIĆ PREVOZ DOO	PODGORICA	BUDVA		ULCINJ	11:45 15:16	281/19	STALNA	133,9	
145.	NIKŠIĆ PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	13:34 15:13	280/19	STALNA	56,7	
146.	NIKŠIĆ PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	09:34 11:37	279/19	STALNA	56,7	
147.	NIKŠIĆ PREVOZ DOO	HERCEG NOVI	KOTOR		ULCINJ	14:40 19:30	119/19	STALNA	132,3	
148.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	18:55 19:55	127/19	STALNA	23	
149.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	20:55 21:55	128/19	STALNA	23	
150.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	17:00 17:55	129/19	STALNA	23	
151.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	07:00 07:55	133/19	STALNA	23	
152.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	11:00 11:55	130/19	STALNA	23	
153.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	13:00 13:55	131/19	STALNA	23	
154.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	15:00 15:55	132/19	STALNA	23	
155.	PAVIČEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARÍ PUT		PODGORICA	09:00 09:55	134/19	STALNA	23	
156.	RADULoviĆ PREVOZ DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	05:00 12:30	449/19	STALNA	189,6	
157.	RADULoviĆ PREVOZ DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	07:20 17:05	310/19	STALNA	189,6	
158.	RADULoviĆ PREVOZ DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	15:23 10:00	308/19	STALNA	189,6	
159.	PLJEVLJA EKSPRES DOO	PODGORICA	VIRPAZAR		BAR	07:35 10:00	009/U/20	SEZONSKA	52,3	
160.	PLJEVLJA EKSPRES DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	04:40 12:20	423/19	STALNA	189,6	
161.	PLJEVLJA EKSPRES DOO	PLJEVLJA	MOJKOVAC		PODGORICA	03:45 11:30	025/U/20	STALNA	178,9	
162.	PLJEVLJA EKSPRES DOO	PLJEVLJA	SLIJEPAČ MOST		BIJELO POLJE	05:00 07:45	137/19	STALNA	83,8	
163.	PLJEVLJA EKSPRES DOO	PLJEVLJA	SLIJEPAČ MOST		BIJELO POLJE	14:45 17:30	136/19	STALNA	83,8	
164.	EXPRESS TOURS DOO	PODGORICA	BUDVA	PREKO TRAJEKTA	HERCEG NOVI	19:45 06:32	351/19	STALNA	110,7	
165.	PAPOviĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	11:38 13:34	267/19	STALNA	56,7	
166.	PAPOviĆ DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	09:44 13:55	268/19	STALNA	147,2	
167.	PAPOviĆ DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	15:10 19:15	269/19	STALNA	147,2	
168.	PAPOviĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	15:30 17:00	270/19	STALNA	56,7	
169.	PAPOviĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	19:58 21:30	271/19	STALNA	56,7	nedeljom
170.	ORTAK DOO	BERANE	ANDRIJEVICA		GUSINJE	06:30 07:40	122/19	STALNA	52,1	
171.	ORTAK DOO	BERANE	ANDRIJEVICA		PLAV	17:24 19:50	123/19	STALNA	40,5	
172.	ORTAK DOO	PLAV	BERANE		PODGORICA	08:30 15:30	120/19	STALNA	184,2	
173.	OZLEM DOO	ROŽAJE	PODGORICA	TUNEL SOZINA	ULCINJ	11:15 14:15	126/19	STALNA	253,3	
174.	REVIVAL TRAVEL DOO	GLAVA ZETE	DANILOVGRAD		PODGORICA	14:00 15:07	138/19	STALNA	40,2	
175.	REVIVAL TRAVEL DOO	GLAVA ZETE	DANILOVGRAD		PODGORICA	05:50 07:10	139/19	STALNA	40,2	
176.	ŠOBER PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	14:00 16:00	254/19	STALNA	56,7	
177.	ŠOBER PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	07:11 09:00	253/19	STALNA	56,7	nedeljom
178.	ŠOBER PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	07:10 08:25	252/19	STALNA	56,7	
179.	ŠOBER PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		TUZI	06:52 08:20	409/19	STALNA	66	
180.	SIMON VOYAGES DOO	BERANE	RIJEKA MARSENICA		ANDRIJEVICA	07:30 08:00	155/19	STALNA	16	
181.	SIMON VOYAGES DOO	BERANE	RIBAREVINA		BIJELO POLJE	06:00 07:00	152/19	STALNA	37,1	
182.	SIMON VOYAGES DOO	BERANE	RIBAREVINA		BIJELO POLJE	08:45 10:00	153/19	STALNA	37,1	
183.	SIMON VOYAGES DOO	BERANE	RIBAREVINA		BIJELO POLJE	10:45 12:00	145/19	STALNA	37,1	
184.	SIMON VOYAGES DOO	BERANE	RIBAREVINA		BIJELO POLJE	14:20 15:20	150/19	STALNA	37,1	
185.	SIMON VOYAGES DOO	BERANE	RIBAREVINA		BIJELO POLJE	18:00 19:00	148/19	STALNA	37,1	
186.	STANIŠIĆ DOO	HERCEG NOVI	GRAHOVO		NIKŠIĆ	06:00 15:00	161/19	STALNA	102,1	
187.	STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	GRAHOVO	HERCEG NOVI	IGALO	06:55 16:00	160/19	STALNA	104,7	
188.	STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	19:10 20:40	317/19	STALNA	56,7	
189.	STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	BREZNA		PLUŽINE	17:30 18:50	316/19	STALNA	57,9	
190.	STANIŠIĆ DOO	PODGORICA	ŽABLJAK		PLJEVLJA	14:38 06:15	313/19	STALNA	189,6	

191.	STANIŠIĆ DOO	PODGORICA	NIKŠIĆ		PLJEVLJA	05:45 12:00	311/19	STALNA	189,6	
192.	STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		TUZI	19:57 21:15	418/19	STALNA	66	nedeljom
193.	STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	BREZNA		PLUŽINE	06:55 08:10	320/19	STALNA	57,9	
194.	STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	15:13 16:50	319/19	STALNA	56,7	
195.	STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	12:00 21:55	318/19	STALNA	56,7	
196.	TOURING DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	05:08 12:55	301/19	STALNA	145,6	
197.	TOURING DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		HERCEG NOVI	18:50 08:45	303/19	STALNA	189,1	
198.	TRIK TRAVEL DOO	KOTOR	BUDVA		BAR	17:32 08:49	165/19	STALNA	70,6	
199.	ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR		PODGORICA	17:25 19:50	180/19	STALNA	78,6	
200.	ZEJDIN DOO	ULCINJ	BUDVA		HERCEG NOVI	07:15 11:05	176/19	STALNA	132,3	
201.	ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR		PODGORICA	05:45 09:50	177/19	STALNA	78,6	
202.	ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR		PODGORICA	12:00 15:00	179/19	STALNA	78,6	
203.	ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR	TUNEL SOZINA	PODGORICA	08:00 10:58	178/19	STALNA	78,6	
204.	VDN 4. DECEMBAR DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA	TIVAT-KOTOR	HERCEG NOVI	17:10 07:15	260/19	STALNA	201,7	
205.	VDN 4. DECEMBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	13:00 14:30	263/19	STALNA	56,7	
206.	VDN 4. DECEMBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	07:35 09:15	262/19	STALNA	56,7	
207.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	21:57 22:32	174/19	STALNA	23	
208.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	19:57 20:57	173/19	STALNA	23	
209.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	17:57 18:57	168/19	STALNA	23	
210.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	15:57 16:57	169/19	STALNA	23	
211.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	13:30 15:00	170/19	STALNA	23	
212.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:30 07:15	172/19	STALNA	23	
213.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:20 18:50	171/19	STALNA	23	
214.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	11:00 12:00	329/19	STALNA	24,5	
215.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	13:00 14:00	328/19	STALNA	24,5	
216.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	15:00 16:00	327/19	STALNA	24,5	
217.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	17:00 18:00	326/19	STALNA	24,5	
218.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	19:00 20:00	325/19	STALNA	24,5	
219.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	21:00 22:00	324/19	STALNA	24,5	
220.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	09:00 10:00	323/19	STALNA	24,5	
221.	VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	07:35 08:00	322/19	STALNA	24,5	
222.	VUJOVIĆ VR DOO	PODGORICA	KOTOR		IGALO	07:25 13:50	321/19	STALNA	136,6	
223.	VELJIĆ MONTENGRO DOO	BERANE	RIBAREVINA		PODGORICA	05:10 11:45	166/19	STALNA	143,7	
224.	VELJIĆ MONTENGRO DOO	BERANE	RIBAREVINA		PODGORICA	14:10 17:30	167/19	STALNA	143,7	
225.	KUĆ TOURS DOO	ROŽAJE	DELTA CITY		TUZI	05:25 10:35	012/U/20	STALNA	197,2	
226.	PREMIER M DOO	BUDVA	PETROVAC		BAR	14:20 17:11	008/U/20	STALNA	39,8	

### **1361.**

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19), Ministarstvo finansija donijelo je

## **PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI**

### **Član 1**

U Pravilniku o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20 i 71/20) član 4 mijenja se i glasi:

“Jednostavna nabavka roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.000,00 eura, a manje od 20.000,00 eura, odnosno radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.000,00 eura, a manje od 40.000,00 eura, sprovodi se objavljivanjem zahtjeva za dostavljanje ponuda (u daljem tekstu: zahtjev) na portalu javnih nabavki, odnosno preko elektronskog sistema javnih nabavki.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, naručilac može da zahtjev uputi elektronskim putem ponuđačima, odnosno preko elektronskog sistema javnih nabavki, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predviđa, a koji nije prouzrokovani djelovanjem naručioca.

U zahtjevu iz stava 2 ovog člana naručilac treba da obrazložiti razloge hitnosti.

Naručilac u skladu sa predmetom javne nabavke, može da zahtjevom iz stava 1 ovog člana utvrdi uslove za sprovođenje javne nabavke.

U slučaju prijema zahtjeva za objašnjenje uslova iz stava 4 ovog člana, naručilac treba da dostavi traženo objašnjenje tokom roka za dostavljanje ponuda.

Naručilac može da izvrši izmjene i/ili dopune zahtjeva, s tim da novi rok za dostavljanje ponuda treba da bude u skladu sa članom 6 ovog pravilnika.

Radi sprovođenja nabavke iz stava 1 ovog člana može se obrazovati komisija za sprovođenje jednostavne nabavke(u daljem tekstu: komisija).

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sačinjava se na obrascu 1.”

### **Član 2**

U članu 5 stav 4 poslije riječi “zahtjeva” dodaju se riječi: “i nepostojanju sukoba interesa”.

### **Član 3**

U članu 6 stav 1 poslije riječi “zahtjeva” dodaju se riječi: “osim u slučaju iz člana 4 stav 2 ovog pravilnika”.

### **Član 4**

U članu 8 poslije stave 2 dodaje se novi stav koji glasi:  
“Otvaranje ponuda nije javno.”

### **Član 5**

Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

### **“Član 8a**

Neispravna ponuda je ponuda:

- 1) koja nije sačinjena u skladu sa zahtjevom;
- 2) uz koju nije dostavljena izjava privrednog subjekta iz člana 5 stav 4 ovog pravilnika;

3) uz koju nije dostavljena garancija ponude ili je garancija ponude dostavljena na manji iznos od traženog, u skladu sa zahtjevom;

4) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude;

5) u kojoj visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost jednostavne nabavke.”.

## **Član 6**

Član 9 mijenja se i glasi:

“Nakon otvaranja ponuda službenik za javne nabavke, odnosno komisija treba da izvrše pregled, ocjenu ispravnosti i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom.

Pregled, ocjena ispravnosti i vrednovanje ponuda vrši se bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača i tajni su do donošenja obavještenja o ishodu postupka.

Prilikom pregleda, ocjene ispravnosti i vrednovanja ponuda, službenik za javne nabavke odnosno komisija može od ponuđača da zatraži da dostavi pojašnjenje ponude u roku od tri dana od dana dostavljanja zahtjeva za pojašnjenje.

O pregledu, ocjeni ispravnosti i vrednovanju ponuda sačinjava se zapisnik koji je dat na obrascu 4.”

## **Član 7**

U članu 12 stav 3 mijenja se i glasi:

“Obavještenje iz stava 1 ovog člana objavljuje na portalu javnih nabavki u roku od tri dana od dana donošenja obavještenja.“

Stav 5 mijenja se i glasi:

“Nakon objavljivanja obavještenja o ishodu postupka, naručilac zaključuje ugovor o nabavci sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija i u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora, taj ugovor objavljuje na portalu javnih nabavki.”

## **Član 8**

Član 17 mijenja se i glasi:

“Do uspostavljanja Elektronskog sistema javnih nabavki, naručilac će zahtjev, obavještenje i ugovor objavljivati na portalu javnih nabavke.”

## **Član 9**

Obrasci 1 do 5 mijenjaju se i glase:

## “Obrazac 1

Naručilac: \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. \_\_\_\_),  
(naručilac) objavljuje/dostavlja iz razloga hitnosti

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

#### I Podaci o naručiocu

Naručilac:	Lice/a za davanje informacija:
Adresa:	Poštanski broj:
Sjedište:	PIB:
Telefon:	Faks:
E-mail adresa:	Internet stranica:

#### II Predmet nabavke:

- robe
- usluge
- radovi

#### III Opis predmeta nabavke:

#### IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a \_\_\_\_\_ €;

#### V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke <sup>1</sup>	Jedinica mjere	Količina
------	--	---	-------------------	----------

<sup>1</sup>Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rok upotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

1			
2			
3			
4			
5			
...			

#### **VI Način plaćanja**

--

#### **VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

--

#### **VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:**

najniža ponuđena cijena                          broj bodova 100

ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

- |                          |       |             |   |
|--------------------------|-------|-------------|---|
| <input type="checkbox"/> | _____ | broj bodova | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> |
| <input type="checkbox"/> | _____ | broj bodova | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> |
| <input type="checkbox"/> | _____ | broj bodova | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> |

...

#### **IX Način i rok dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati:<sup>2</sup>

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi \_\_\_\_\_.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi \_\_\_\_\_.
- elektronskim putem na mail adresu \_\_\_\_\_.

radnim danima od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_, zaključno sa danom \_\_\_\_\_ godine do \_\_\_\_\_ sati.

Ponude će se otvoriti dana \_\_\_\_\_ godine.

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom \_\_\_\_\_ godine do \_\_\_\_\_ sati.

Ponude će se otvoriti dana \_\_\_\_\_ godine, u \_\_\_\_\_ sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na \_\_\_\_\_ dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi \_\_\_\_\_
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi \_\_\_\_\_

radnim danima od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ sati, zaključno sa danom \_\_\_\_\_ godine do \_\_\_\_\_ sati.

<sup>2</sup> Do dana uspostavljanja ESJN

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

---

**XI Drugi uslovi i informacije<sup>3</sup>**

---

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ (ponuđač) \_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis)<sup>4</sup>

M.P.

<sup>3</sup> U ovom dijelu naručilac može predvidjeti dostavljanje garancije ponude ili drugog sredstva finansijskog obezbjeđenja, uslove za učestvovanje u jednostavnoj nabavci, obrazloženje razloga hitnosti, rok za dostavljanje zahjeva za pojašnjenje.

<sup>4</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

**Obrazac 3**

Naručilac: \_\_\_\_\_

Broj \_\_\_\_\_

Mjesto i datum \_\_\_\_\_

**ZAPISNIK  
O OTVARANJU PONUDA  
za jednostavnu nabavku (opis predmeta nabavke)**

Službenik za javne nabavke / komisija za sprovođenje jednostavne nabavke \_\_\_\_\_, je pristupila otvaranju ponuda podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, (navesti sat. dan i godinu početka otvaranja).

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redoslijedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

Naziv ponuđača	Vrijeme dostavljanja ponude

**Službenik za javne nabavke:** (ime i prezime),  
(svojeručni potpis)<sup>5</sup>

**Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke:**

1. (ime i prezime), (svojeručni potpis)<sup>6</sup>
2. (ime i prezime), (svojeručni potpis)<sup>7</sup>
3. (ime i prezime), (svojeručni potpis)<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>6</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>7</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>8</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

**Obrazac 4**

Naručilac: \_\_\_\_\_

Broj \_\_\_\_\_

Mjesto i datum \_\_\_\_\_

**ZAPISNIK****O PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA**

podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za  
nabavku (opis predmeta nabavke)

Službenik za javne nabavke / komisija za sprovođenje jednostavne nabavke \_\_\_\_\_, nakon izvršenog prijema pristupila/o je pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, (navesti dan i godina početka rada).

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redoslijedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

Ime ponuđača	Sjedište ponuđača	Način dostavljanja ponude <sup>9</sup>	Vrijeme dostavljanja ponude

**Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:****Pregled i ocjena ponuda:**

**Ispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

**Neispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

**Vrednovanje ponuda:**

Službenik za javne nabavke / komisija za sprovođenje jednostavne nabavke je izvršila/o vrednovanje ispravnih ponuda:

po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača (naziv ponuđača) za ponuđenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 2) Ponudi ponuđača (naziv ponuđača) za ponuđenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 3) ...

<sup>9</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumima:

1. Ponudi ponuđača (naziv ponuđača) za

- parametar 1 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
  - parametar 2 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
  - .....
- Ukupno dodijeljeno bodova \_\_\_\_\_

2. Ponudi ponuđača (naziv ponuđača) za

- parametar 1 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
- parametar 2 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
- .....

Ukupno dodijeljeno bodova \_\_\_\_\_

**Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:**

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova\_\_\_\_\_
2. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova\_\_\_\_\_
3. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova\_\_\_\_\_
4. .....

**Prijedlog ishoda postupka:**

Službenik za javne nabavke / komisija za sprovođenje jednostavne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

- (naziv ponuđača) kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura;  
 poništenje postupka jednostavne nabavke.

**Službenik za javne nabavke:** \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*), \_\_\_\_\_ (*svojeručni potpis*)<sup>10</sup>

**Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke:**

- 1) \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*), \_\_\_\_\_ (*svojeručni potpis*)<sup>11</sup>
- 2) \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*), \_\_\_\_\_ (*svojeručni potpis*)<sup>12</sup>
- 3) \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*), \_\_\_\_\_ (*svojeručni potpis*)<sup>13</sup>

Saglasan sa predlogom:

**Ovlašćeno lice naručioca :** \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*), \_\_\_\_\_ (*svojeručni potpis*)<sup>14</sup>;

Popis priloga:

- Predlog Obavještenja o ishodu postupka

<sup>10</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>11</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>12</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>13</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>14</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

**Obrazac 5**

Naručilac: \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Mjesto i datum \_\_\_\_\_

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
JEDNOSTAVNE NABAVKE****I PODACI O NARUČIOCU**

Naručilac:	Kontakt osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj:
Telefon:	Faks:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa (web):

**II Predmet nabavke:**

- robe,
- usluge,
- radovi.

**III Opis predmeta jednostavne nabavke:**

---

---

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a \_\_\_\_\_ €;

**V Ishod postupaka jednostavne nabavke je**

- poništenje postupka nabavke ili
- izbor najpovoljnije ponude

**VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:**

---

---

**VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:**

**Ispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

**Neispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
2. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
3. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
4. ..... \_\_\_\_\_

#### **VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:**

Ponuđač:	Kontakt-osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj (PIB):
Telefon:	Fax:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa:

#### **IX Cijena najpovoljnije ponude**

---

---

#### **X Sa izabranim ponuđačem naručilac**

će zaključiti ugovor

**Službenik za javne nabavke:** \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*) \_\_\_\_\_, (*svojeručni potpis*)<sup>15</sup>

#### **Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke:**

1. \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*) \_\_\_\_\_, (*svojeručni potpis*)<sup>16</sup>
2. \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*) \_\_\_\_\_, (*svojeručni potpis*)<sup>17</sup>
3. \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*) \_\_\_\_\_, (*svojeručni potpis*)<sup>18</sup>

Ovlašćeno lice naručioca (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis*)<sup>19</sup>;

M.P.

#### **Član 10**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 15-3157/1  
Podgorica, 9. oktobra 2020. godine

Ministar,  
**Darko Radunović**, s.r.

<sup>15</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>16</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>17</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>18</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

<sup>19</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

## 1362.

Na osnovu člana 134 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je

### PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZAHTJEVA, PRIJAVA I IZJAVA U POSTUPKU IZGRADNJE OBJEKATA

#### Član 1

U Pravilniku o izmjeni pravilnika o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Sl. list CG" br. 70/17, 60/18 i 47/19) obrasci 3, 5, 14, 18 i 25 mijenjaju se i glase:

#### "OBRAZAC 3

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

### ZAHTJEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI Glavnog državnog / gradskog arhitekte

(član 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje saglasnosti na:

- Idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3000m<sup>2</sup> i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvijezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka - nadležnost glavnog državnog arhitekte;
- Idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine do 3000m<sup>2</sup> - nadležnost glavnog gradskog arhitekte;
- Idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona.  
(zaokružiti odgovarajući broj)

Lokacija objekta \_\_\_\_\_  
(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

\_\_\_\_\_  
(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor \_\_\_\_\_

#### PRILOG:

- Idejno rješenje 1xCD

(mjesto i datum)

(podnositelj zahtjeva)

## OBRAZAC 5

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

### Ministarstvo održivog razvoja i turizma Direktorat za inspekcijske poslove i licence

#### Prijava građenja objekta

(član 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se prijavom radova za:

- Građenje (rekonstrukciju) objekta
- Postavljanje objekta

(zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta

\_\_\_\_\_

Lokacija objekta

\_\_\_\_\_

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

\_\_\_\_\_

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor

\_\_\_\_\_

Uz zahtjev prilažem:

- Revidovani glavni projekat

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	BROJ PRIMJERAKA
1. arhitektonski projekat	1 primjerak digitalne verzije projekta ovjerenog u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
2. građevinski projekat	
3. elektrotehnički projekat	

4. mašinski projekat	
5. ostali projekti i elaborati - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____	1 primjerak digitalne verzije projekta ili elaborata

## 2. Izvještaj o izvršenoj reviziji glavnog projekta:

Izvještaj o izvršenoj reviziji glavnog projekta sa kopijom plana i listom nepokretnosti, saglasnostima, mišljenima i drugim dokazima utvrđenim zakonom dobijenih od strane organa za tehničke uslove	1 primjerak digitalne verzije izvještaja ovjerenog u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
Izjava revidenta	1 primjerak digitalne izjave
dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje	
dokazu pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja	

## 3. Dokaz o osiguranju od odgovornosti:

Osiguranje od odgovornosti privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo glavni projekat	
Osiguranje od odgovornosti privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo glavni projekat	

## 4. Ugovori:

Ugovor o angažovanju izvođača radova	
Ugovor o angažovanju stručnog nadzora	

## 5. Dokaz o pravu svojine<sup>1</sup>

List nepokretnosti ili ugovor o koncesiji ili odluka o utvrđivanju javnog imteresa	
--	--

(mjesto i datum)

(podnositelj zahtjeva)

<sup>1</sup> dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa) ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

# OBRAZAC 14

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

(naziv pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika i kontakt)

(organ nadležan za postupanje)

## Prijava za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta

(član 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se prijavom radova za:

- građenje privremenog objekta
- postavljanje privremenog objekta  
(zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta \_\_\_\_\_

Lokacija objekta \_\_\_\_\_  
(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor \_\_\_\_\_

## PRILOG:

- dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu;
- dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja lokalne komunalne takse, za korišćenje javnih površina;
- tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove;
- saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116, koji je usklađen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture.

(mjesto i datum)

(podnositelj prijave)

## OBRAZAC 18

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

(naziv stručnog nadzora)

### MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje

#### Obavještenje o nedostacima u revidovanom glavnom projektu

(član 97 stav 7 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Izvođač radova/stručni nadzor	
Lokacija objekta	<p>(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)</p> <p>(broj urbanističke parcele, planski dokument)</p>
Prijava radova	<p>(broj i datum prijave radova)</p>
Nedostaci	

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštenog lica stručnog nadzora)

## OBRAZAC 25

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

(naziv pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika i kontakt)

### MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA Direktorat za građevinarstvo

#### Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za složeni inženjerski objekat

(član 190 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje upotrebne dozvole za

na \_\_\_\_\_ (naziv objekta/namjena objekta)  
na \_\_\_\_\_ (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)  
odnosno na \_\_\_\_\_ (broj urbanističke parcele, planski dokument)  
za koji je izdata građevinska dozvola broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_  
na ime \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_

#### PRILOG:

- izjava izvođača radova;
- izjava vršioca nadzora;
- izjava vršioca tehničkog pregleda;
- dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima;
- revidovani glavni projekat, ukoliko je građevinska dozvola izdata na idejni projekat;
- projekat izvedenog objekta, u slučaju da je došlo do izmjena u toku gradnje.

(mjesto i datum)

(podnositelj zahtjeva) .....

#### Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-1620/3  
Podgorica, 28. septembra 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva  
**Duško Marković**, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

### 1363.

Na osnovu člana 16 stav 6 Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena ("Službeni list CG", broj 73/19), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva, donijelo je

## **PRAVILNIK O PLANU PRAĆENJA EMISIJA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE IZ VAZDUHOPLOVA**

### **Član 1**

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj plana praćenja, procedure, postupci, potrebni podaci i metodologija za praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte iz vazduhoplova.

### **Član 2**

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **dolazni aerodrom** je aerodrom na kojem završava let koji predstavlja vazduhoplovnu djelatnost;
- 2) **emisije uslijed sagorijevanja** su emisije gasova sa efektom staklene bašte koje nastaju prilikom egzotermne reakcije goriva sa kiseonikom;
- 3) **emisioni faktor** je prosječni stepen emisije gasova sa efektom staklene bašte u odnosu na podatke o djelatnosti izvora protoka emisija, pod pretpostavkom potpune oksidacije pri sagorijevanju i potpune konverzije pri svim ostalim hemijskim reakcijama;
- 4) **faktori proračuna** su neto kalorična vrijednost, emisioni faktor, preliminarni emisioni faktor, oksidacioni faktor, konverzioni faktor, sadržaj ugljenika ili udio biomase;
- 5) **fosilni udio** je odnos fosilnog ugljenika u odnosu na ukupni sadržaj ugljenika u gorivu ili materijalu, izražen kao udio;
- 6) **fosilni ugljenik** je neorganski i organski ugljenik koji nije biomasa;
- 7) **inherentni rizik** je podložnost pojedinog parametra u izvještaju o tonskim kilometrima pogrešno prikazanim podacima koji mogu biti važni bilo zasebno ili u kombinaciji sa drugim pogrešno prikazanim podacima, prije uzimanja u obzir efekta bilo kojih nadzornih aktivnosti povezanih sa time;
- 8) **izvještajni period** je kalendarska godina tokom koje se prate emisije i izvještava o njima ili, u slučaju podataka o tonskim kilometrima, godina praćenja;
- 9) **izvor emisije** je pojedini vazduhoplov u slučaju vazduhoplovnih djelatnosti;
- 10) **kalibracija** je skup radnji koje u određenim uslovima uspostavljaju odnose između vrijednosti koje pokazuje mjerni instrument ili sistem ili vrijednosti koje predstavljaju materijalizovanu mjeru ili referentni materijal, i pripadajućim vrijednostima neke količine iz referentnog standarda;
- 11) **komercijalno standardno gorivo** su međunarodno standardizovana komercijalna goriva koja imaju interval pouzdanosti 95% uz najviše 1% za svoju specifičnu kaloričnu vrijednost, uključujući kerozin za mlazne motore (Jet A1 ili Jet A), benzin za mlazne motore (Jet B) i avionski benzin (AvGas);
- 12) **konverzioni faktor** je odnos ugljenika ispuštenog kao ugljen-dioksid u odnosu na ukupni sadržaj ugljenika u toku izvora prije procesa emisije, izražen kao udio, pri čemu se ugljen-monoksid ispušten u atmosferu uzima kao molarno jednak vrednost količina ugljen-dioksida;

- 13) **korisni teret** je ukupna masa tereta, pošte, putnika i prtljaga koji se nalaze u vazduhoplovu tokom leta;
- 14) **mjerni sistem** je skup mjernih instrumenata i druge opreme, kao što je oprema za uzorkovanje i obradu podataka, koji se koristi za utvrđivanje varijabli kao što su podaci o djelatnostima, sadržaj ugljenika, kalorična vrijednost ili faktor emisije za emisije gasova sa efektom staklene bašte;
- 15) **nesigurnost** je parametar povezan sa rezultatom utvrđivanja količine, koji označava raspršenost vrijednosti koje bi se opravdano mogle pripisati mjerenoj količini, uključujući efekte sistemskih ili nasumičnih faktora, koji je izražen u procentima i koji opisuje interval pouzdanosti oko srednje vrijednosti koji obuhvata 95% zaključenih vrijednosti uzimajući u obzir moguću asimetričnu raspodjelu vrijednosti;
- 16) **neto kalorična vrijednost** je određena količina energije koja se ispušta u obliku toplote pri potpunom sagorijevanju goriva ili materijala sa kiseonikom u standardnim uslovima, umanjena za toplotu isparavanja eventualno nastale vode;
- 17) **odlazni aerodrom** je aerodrom na kojem započinje let koji predstavlja vazduhoplovnu djelatnost;
- 18) **oksidacioni faktor** je odnos ugljenika koji oksiduje u ugljen-dioksid kao posljedica sagorijevanja u odnosu na ukupni sadržaj ugljenika u gorivu, izražen kao udio, pri čemu se ugljen-monoksid ispušten u atmosferu uzima kao molarno jednako vrijedna količina ugljen-dioksida;
- 19) **operator vazduhoplova** je pravno ili fizičko lice koje upravlja vazduhoplovima ili ih kontroliše, odnosno kome je dodijeljena odlučujuća ekonomski moć nad tehničkim funkcionalanjem vazduhoplova;
- 20) **podaci o djelatnostima** su podaci o količini goriva ili materijala koji su potrošeni ili proizvedeni u postupku koji je bitan za praćenje emisija na osnovu proračuna, izraženi u teradžulima, kao masa u tonama ili, kada su u pitanju gasovi, u kubnim metrima;
- 21) **preliminarni emisioni faktor** je procijenjeni ukupni faktor emisije goriva ili materijala na osnovu sadržaja ugljenika iz njegovog udjela biomase i fosilnog udjela prije nego što se pomnoži sa fosilnim udjelom kako bi se dobio emisioni faktor;
- 22) **putnici** su osobe u vazduhoplovu tokom leta, osim aktivnih članova posade;
- 23) **rizik pri kontroli** je podložnost pojedinog parametra u godišnjem izvještaju o emisijama ili izvještaju o tonskim kilometrima pogrešno prikazanim podacima koji mogu biti važni bilo zasebno ili u kombinaciji sa drugim pogrešno prikazanim podacima, a koje kontrolni sistem nije spriječio ili ispravio na vrijeme;
- 24) **tačnost** je stepen podudaranja rezultata mjerjenja i stvarnih vrijednosti određene količine ili referentne vrijednosti utvrđene empirijskim putem, koristeći međunarodno prihvaćene i sljedive materijale za kalibraciju i standardne metode, uzimajući u obzir i nasumične i sistemske faktore;
- 25) **tonski kilometar** je prevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednog kilometra;
- 26) **udaljenost** je ortodromска udaljenost između odlaznog i dolaznog aerodroma, uz dodatni fiksni faktor od 95 km.

### Član 3

Praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte iz vazduhoplova obuhvata sve emisije koje nastaju uslijed sagorijevanja iz svih izvora emisija povezanih sa

djelatnostima koje dovode do emitovanja gasova sa efektom staklene bašte i sve gasove koji su utvrđeni u odnosu na te djelatnosti, izbjegavajući dvostruko računanje.

Da bi se obezbijedila dosljednost, uporedivost i transparentnost podataka primjenjuje se odabrana metodologiju praćenja i skupovi podataka, uz mogućnost promjene i odstupanja od odabrane metodologije.

Podaci povezani sa praćenjem emisija, uključujući pretpostavke, referentne vrijednosti, podatke o djelatnosti i faktore proračuna se dobavlju, evidentiraju, sakupljaju, analiziraju i dokumentuju na transparentan način koji omogućavaju ponavljanje postupaka utvrđivanja emisija.

U postupku utvrđivanja emisija neophodno je identifikovati sve izvore nesigurnosti proračuna i mjerena emisija kako bi se postigao što je moguće veći stepen tačnosti podataka.

Pri izboru metodologije praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte prednost se uvijek daje metodologiji koja omogućava veću tačnost podataka, osim u slučaju kada je to tehnički neizvodljivo ili dovodi do neopravdano visokih troškova.

Praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte se redovno unapređuje, u skladu sa preporukama iz izvještaja o verifikaciji.

#### **Član 4**

Godišnje emisije ugljen-dioksida iz vazduhoplovnih djelatnosti utvrđuju se tako što se godišnja potrošnja pojedinog goriva (izraženu u tonama) pomnoži sa odgovarajućim emisionim faktorom.

Potrošnja goriva za pojedini let i za pojedino gorivo, uključuje i gorivo koje utroši pomoćni generator.

Za proračune iz st. 1 i 2 ovog člana primjenjuje se metodologija utvrđena u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

#### **Član 5**

Ako nedostaju određeni podaci potrebni za utvrđivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte, za jedan ili više letova, koriste se podaci izračunati za taj vremenski period primjenom alternativne metodologije koja je utvrđena u planu praćenja.

Ako se podaci za utvrđivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte za jedan ili više letova ne mogu nadoknaditi primjenom metodologije iz plana praćenja, emisije za taj let ili letove procjenjuju se na osnovu potrošnje goriva.

Ako broj letova za koje nedostaju podaci premašuje 5% godišnjih prijavljenih letova, u tom slučaju se preduzimaaju korektivne mjere za poboljšanje metodologije praćenja.

Pisani postupak za nadoknadu nedostajućih podataka navodi se u planu praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

#### **Član 6**

Sva mjerna oprema koja se koristi u procesu praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte redovno se kalibriše, prilagođava i provjerava u odnosu na propisane mjerne standarde i u skladu sa uočenim rizicima.

Ako se komponente mjernog sistema ne mogu kalibrirati, takve komponente se označavaju u planu praćenja i predlažu alternativne kontrolne aktivnosti.

#### **Član 7**

Plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za vazduhoplovne djelatnosti sadrži naročito:

- identifikaciju operatera vazduhoplova, pozivni znak ili drugu jedinstvenu oznaku koja se koristi u svrhu kontrole vazdušnog saobraćaja, podatke o kontaktu operatera vazduhoplova i odgovorne osobe operatera vazduhoplova, kontakt adresu, državu članicu i nadležno tijelo kojem operater dostavlja izvještaje o emisijama;
- inicijalnu listu tipova vazduhoplova u floti koji su saobraćali u vrijeme dostavljanja plana praćenja, broj vazduhoplova po tipu, indikativnu listu dodatnih tipova vazduhoplova za koje se očekuje da će se koristiti, uključujući, ako je dostupno, procijenjeni broj vazduhoplova po tipu i vrste goriva koje koristi svaki od navedenih tipova vazduhoplova;
- opis postupaka, sistema i raspodjele odgovornosti u procesu obezbjeđenja potpunosti izvještavanja o svim izvorima emisija tokom godine, uključujući praćenje emisija sopstvenih i iznajmljenih vazduhoplova;
- opis postupaka u procesu obezbjeđenja potpunosti liste letova kojima upravlja operater pod jedinstvenom oznakom odlaznog i dolaznog aerodroma, postupaka kojima se utvrđuje da li letovi spadaju u vazduhoplovne aktivnosti za koje se ne dostavlja plan praćenja emisija vazduhoplova i postupaka za sprečavanje dvostrukog računanja emisija;
- opis postupka upravljanja i raspodjele odgovornosti za praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i stručnog osposobljavanja odgovornog osoblja;
- opis postupka za redovno ocjenjivanje plana praćenja koji obuhvata procjenu mogućih mjera za poboljšanje korišćene metodologije praćenja i povezanih postupaka;
- opis protoka podataka koji se može shematski prikazati;
- opis sistema kontrole kvaliteta podataka;
- ukoliko operater primjenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMAS) ili standard MEST EN ISO 1400, povezanost tih aktivnosti sa praćenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte;
- broj verzije plana praćenja i datum od kojeg se ta verzija plana praćenja primjenjuje;
- izjavu o namjeri korišćenja pojednostavljene metodologije ukoliko operater namjerava da koristi ovu mogućnost.

Plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za operatore vazduhoplova koji se ne smatraju malim emiterima ili koji ne namjeravaju da koriste metodologiju procjene utrošenog goriva za male emitere, pored podataka iz stava 1 ovog člana sadrži i:

- opis pisanog postupka koji se koristi za utvrđivanje metodologije praćenja za dodatne vrste vazduhoplova koje operater vazduhoplova očekuje da će koristiti;
- opis pisanih postupaka za praćenje potrošnje goriva u svakom vazduhoplovu, uključujući odabranu metodologiju za izračunavanje potrošnje goriva; obrazloženje ukoliko se za različite tipove vazduhoplova koriste različite metodologije i listu u kojoj se navodi koja se metodologija koristi pod kojim uslovima;
- postupke mjerjenja punjenja goriva i mjerjenja goriva u rezervoarima, opis mjernih instrumenata i postupaka za bilježenje, pristup, prenos i čuvanje podataka o mjerenuju, i opis metoda za utvrđivanje gustine goriva, ako je primjenjivo;
- obrazloženje odabrane metodologije praćenja kako bi se obezbijedio najniži nivo nesigurnosti podataka;
- listu odstupanja od opšte metodologije praćenja za pojedine aerodrome ako

- operater vazduhoplova zbog posebnih okolnosti nije u mogućnosti da dostavi sve potrebne podatke za traženu metodologiju praćenja;
- emisione faktore koji se koriste za svaku vrstu goriva, ili, ako se radi o alternativnim gorivima, metodologije za utvrđivanje emisionih faktora, uključujući metodologiju za uzorkovanje, metode analize, opis laboratorijskih postupaka i njihove akreditacije i/ili njihovi postupci obezbeđenja kvaliteta;
- opis postupaka i sistema za utvrđivanje i procjenu nedostajućih podataka i postupanje sa njima.

Plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za podatke o tonskim kilometrima, pored podataka iz stava 1 ovog člana sadrži i:

- opis pisanih postupaka za utvrđivanje podataka o tonskim kilometrima po letu, uključujući:
- postupke, raspodjelu odgovornosti, izvore podataka i računske formule za utvrđivanje i bilježenje udaljenosti između odlaznog i dolaznog aerodroma;
- nivo koji je korišćen za utvrđivanje mase putnika i predatog prtljaga i opis postupka za izračunavanje mase, ukoliko je korišćen viši nivo detaljnosti podataka (nivo 2);
- opis postupaka koji su korišćeni za utvrđivanje mase tereta i pošte, ako je primjenljivo;
- opis mjernih uređaja koji su korišćeni za mjerjenje mase putnika, tereta i pošte, ako je primjenljivo.

## **Član 8**

U plan praćenja unose se i sljedeće informacije:

- naziv postupka;
- referencu za identifikaciju postupka, koja omogućava sljedljivost i provjeru;
- identifikaciju zaposlenih ili odjeljenja odgovornog za primjenu postupka i za podatke koji se pripremaju ili provjeravaju u okviru postupka;
- kratak opis postupka iz kojeg operater vazduhoplova, nadležno tijelo i verifikator mogu razumjeti osnovne parametre i radnje koje se preduzimaju;
- mjesto gdje se nalaze odgovarajuće evidencije i informacije;
- ako je primjenljivo, naziv računarskog sistema koji se koristi;
- listu primjenjenih standarda.

## **Član 9**

Uz plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, dostavljaju se rezultati procjene rizika kojim se dokazuje da su predložene aktivnosti i postupci za kontrolu kvaliteta podataka srazmjeri utvrđenim rizicima, uključujući i rizike povezane sa kontrolom kvaliteta.

## **Član 10**

Plan praćenja mijenja se ako:

- nastaju nove emisije zbog izvođenja novih djelatnosti ili zbog korišćenja novih goriva, koji nisu obuhvaćeni planom praćenja;
- promjena u dostupnosti podataka uslijed korišćenja novih vrsta mjernih instrumenata, ili iz drugih razloga, dovodi do većeg stepena tačnosti u utvrđivanju emisija;
- je utvrđeno da su podaci iz prethodno primijenjene metodologije praćenja netačni;
- se izmjenom plana praćenja poboljšava tačnost prijavljenih podataka, osim

- ako je to tehnički neizvodljivo ili dovodi do neopravdano visokih troškova;
- plan praćenja nije u skladu sa zahtjevima ovog pravilnika i organ uprave zatraži da ga operatervazduhoplova izmijeni;
- ako je potrebno uzeti u obzir preporuke za poboljšanje plana praćenja iz izvještaja o verifikaciji.

O svim izmjenama plana praćenja vodi se evidencija.

Evidencija o promjenama plana praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte sadrži opis izmjene, razlog izmjene, datum obavještavanja o izvršenoj izmjeni i datum početka primjene izmijenjenog plana praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

### **Član 11**

Značajnim izmjenama plana praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte iz vazduhoplova smatraju se:

- promjene vrijednosti emisionih faktora koje su utvrđene planom praćenja;
- prelaz sa metode proračuna na metodu procjene ili prelaz sa jedne na drugu metodu proračuna;
- promjenu statusa operatera vazduhoplova koji se smatra „malim emiterom“;
- promjenu statusa pružanja usluge vazdušnog saobraćaja (komercijalni/nekomercijalni) kada je u pitanju proračun tonskih kilometara;
- promjenu predmeta pružanja usluge vazdušnog saobraćaja (putnički/teretni/poštanski), kada je u pitanju proračun tonskih kilometara.

### **Član 12**

Operateri vazduhoplova koji obavljaju manje od 243 leta u periodu, tokom tri uzastopna četvoromjesečna perioda i operateri vazduhoplova koji obavljaju letove sa ukupnim godišnjim emisijama manjim od 25.000 tona ugljen-dioksida godišnje se smatraju malim emiterima.

Mali emiteri mogu procijeniti potrošnju goriva pomoću alata kojima se mogu obraditi sve odgovarajuće informacije o vazdušnom saobraćaju i njihovom upotrebom spriječiti moguće potcenjivanje emisija.

Mali emiter koji namjerava da koristi neki od alata iz stava 2 ovog člana, u planu praćenja navodi samo podatke iz člana 7 stav 1 ovog pravilnika i u tom slučaju uz plan praćenja se ne dostavlja prateću dokumentaciju iz člana 9 ovog pravilnika.

### **Član 13**

Operater vazduhoplova uspostavlja, dokumentuje, sprovodi i održava pisane postupke za upravljanje protokom podataka i kontrolu kvaliteta podataka pri praćenju i izvještavanju o emisijama gasova sa efektom staklene bašte i obezbjeđuje da godišnji izvještaji o emisijama, nastali sproveđenjem tih postupaka, ne sadrže pogrešno prikazane podatke i da su usklađeni sa planom praćenja, drugim pisanim postupcima i ovim pravilnikom.

Opis pisanih postupaka za upravljanje protokom podataka u planu praćenja obuhvata najmanje:

- podatke iz člana 7 stav 2 ovog pravilnika;
- identifikovane primarne izvore podataka;
- sve korake protoka podataka, od primarnih podataka do podataka o godišnjim emisijama ili tonskim kilometrima, koji odražavaju redoslijed i međusobne uticaje aktivnosti vezanih za protok podataka, uključujući odgovarajuće formule i primijenjene korake objedinjavanja podataka;
- odgovarajuće korake obrade povezane sa svakom pojedinačnom aktivnošću

protoka podataka, uključujući formule i podatke koji se koriste za utvrđivanje emisija ili podataka o tonskim kilometrima;

- odgovarajuće sisteme za elektronsku obradu i skladištenje podataka i međusobne uticaje tih sistema i drugih metoda unosa, uključujući ručni unos podataka;
- način bilježenja rezultata postupka upravljanja protokom podataka.

Sistem kontrole kvaliteta podataka obuhvata procjenu inherentnih rizika i rizika povezanih sa kontrolom kvaliteta koju sprovodi operater vazduhoplova na osnovu pisanih postupaka za sprovođenje procjene rizika i druge pisane postupke povezane sa aktivnostima kontrole kojima se umanjuju identifikovani rizici i koji se odnose naročito na:

- obezbjeđenje kvaliteta mjerne opreme;
- obezbjeđenje kvaliteta sistema informacione tehnologije koja se koristi za aktivnosti protoka podataka, uključujući informatičku tehnologiju nadzora nad procesima;
- raspodjelu odgovornosti vezanih za upravljanje protokom podataka, kontrolu kvaliteta podataka i nadzornim aktivnostima i upravljanje stručnim osposobljavanjem osoblja;
- interne preglede i verifikaciju podataka;
- ispravke i korektivne radnje;
- nadzor nad procesima koje obavljaju spoljni saradnici/izvođači;
- vođenje evidencije i dokumentacije, uključujući upravljanje različitim verzijama dokumenata.

### **Član 14**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Broj: 01-246/68

Podgorica, 7. oktobra 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,  
**Duško Marković**, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

## PRILOG 1

### METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE EMISIJA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE U VAZDUHOPLOVNOM SEKTORU

Emisije gasova sa efektom staklene bašte iz vazduhoplovnih djelatnosti prate se za sve letove za koje se u skladu sa zakonom smatra da dovode do emisija gasova sa efektom staklene bašte koje operater vazduhoplova obavi tokom izvještajnog perioda i za koje je dati operater vazduhoplova odgovoran.

Svi letovi se svrstavaju u kalendarsku godinu u skladu sa vremenom odlaska koje se mjeri prema usklađenom svjetskom vremenu.

Operater vazduhoplova koji namjerava da traži besplatnu dodjelu emisionih jedinica prati i podatke o tonskim kilometrima za navedene letove tokom odgovarajućih godina praćenja.

Za identifikaciju jedinstvenog operatera vazduhoplova koji je odgovoran za let, koristi se pozivni znak koji se koristi u svrhe kontrole leta:

- oznaka Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) koja je utvrđena u polju 7. plana leta;
- ako nije dostupna oznaka ICAO operatera vazduhoplova, registrska oznaka vazduhoplova.

Ako identitet operatera vazduhoplova nije poznat operaterom vazduhoplova smatra se vlasnik vazduhoplova.

#### **Metodologija praćenja emisija iz vazduhoplovnih djelatnosti**

Godišnje emisije ugljen-dioksida iz vazduhoplovnih djelatnosti utvrđuju se tako što se godišnja potrošnja pojedinog goriva (izražena u tonama) množi sa odgovarajućim emisionim faktorom.

Potrošnja goriva se utvrđuje za pojedini let i za pojedino gorivo, uključujući i gorivo koje utroši pomoćni generator korišćenjem metoda iz ovog priloga.

Operater vazduhoplova bira metodu kojom se dobijaju najpotpuniji i pravovremeni podaci uz najnižu nesigurnost, a koja pritom ne dovodi do neopravdano visokih troškova.

Podaci o punjenju goriva utvrđuju se na osnovu:

- mjerjenja koje obavlja dobavljač goriva, koje je dokumentovano dostavnicom goriva ili računima za svaki let;
- podataka iz mjernih sistema u vazduhoplovu koji se bilježe u evidenciji o masi i ravnoteži, u tehničkom dnevniku vazduhoplova ili se prenose elektronskim putem od vazduhoplova do operatera vazduhoplova.

Operater vazduhoplova utvrđuje stanje goriva koje se nalazi u rezervoaru pomoću podataka iz mjernih sistema vazduhoplova koji se bilježe u evidenciji o masi i ravnoteži, u tehničkom dnevniku vazduhoplova ili se prenose elektronskim putem od vazduhoplova do operatera vazduhoplova.

Ako se količina punjenja goriva ili količina goriva koja je preostala u rezervoarima utvrđuje u jedinicama zapremine, izraženo u litrama, ta količina se pretvara iz zapremine u masu pomoću vrijednosti gustine.

Gustinu goriva može biti stvarna ili standardna vrijednost od 0,8 kg po litru.

Postupak za informisanje o upotrebi stvarne ili standardne gustine opisuje se u planu praćenja, zajedno sa upućivanjima na relevantnu dokumentaciju operatera vazduhoplova.

Za izračunavanje godišnje emisije ugljen-dioksida koriste se zadati emisioni faktori utvrđeni u Tabeli 1 ovog priloga.

Za goriva koja nisu navedena u Tabeli 1 ovog priloga, emisioni faktor se utvrđuje na osnovu analiza. Za takva goriva se utvrđuje neto kalorična vrijednost i izvještava u obliku napomene.

U slučaju da se ne mogu primijeniti emisioni faktori iz Tabele 1 ovog priloga, emisioni faktor ili sadržaj ugljenika na kojem se zasniva emisioni faktor ili neto kalorična vrijednost za komercijalna goriva može se izvesti iz evidencije o kupovini predmetnog goriva koju dostavlja dobavljač goriva, pod uslovom da su izvedeni na osnovu međunarodno prihvaćenih standarda.

## **Utvrđivanje udjela biomase i fosilne materije**

Za miješana goriva ili materijale operater može da prepostavi da nema biomase i primjeni zadati fosilni udio od 100% ili utvrdi udio biomase.

Ako u skladu sa zahtijevanim nivoom operater mora da sproveđe analize kako bi utvrdio udio biomase, to čini na osnovu odgovarajućeg standarda i analitičkih metoda propisanih tim standardom.

U okviru metodologije, za gorivo koje se koristi u vazduhoplovnoj djelatnosti u okviru sistema trgovanja emisionim jedinicama, udio biomase, neto kalorična vrijednost i emisioni faktor ili sadržaj ugljenika se utvrđuju iz evidencije o kupovini goriva.

### **Metoda A:**

Operater koristi sljedeću formulu:

Stvarna potrošnja goriva za svaki let  $[t]$  = Količina goriva koje se nalazi u rezervoarima vazduhoplova nakon što je završeno punjenje goriva za let  $[t]$  – Količina goriva koja se nalazi u rezervoarima vazduhoplova nakon što je završeno punjenje goriva za sljedeći let  $[t] +$  Punjenje goriva za taj sljedeći let  $[t]$

Ako nema punjenja goriva za let ili za sljedeći let, količina goriva koja se nalazi u rezervoarima vazduhoplova utvrđuje se prilikom blokiranja za let ili za sljedeći let. Izuzetak, ako je vazduhoplov uključen u druge aktivnosti osim letenja, uključujući veće održavanje kod kojeg se prazne rezervoari, nakon leta na kojem se pratila potrošnja goriva operater vazduhoplova može zamijeniti podatke „Količina goriva koja se nalazi u rezervoarima vazduhoplova nakon što je završeno punjenje goriva za sljedeći let + Punjenje goriva za taj sljedeći let” sa podacima „Količina goriva koje je ostalo u rezervoarima na početku sljedeće aktivnosti vazduhoplova”, koji su evidentirani u tehničkim dnevnicima.

### **Metoda B:**

Operater koristi sljedeću formulu:

Stvarna potrošnja goriva za svaki let  $[t]$  = Količina goriva koje je ostalo u rezervoarima vazduhoplova kod blokiranja na kraju prethodnog leta  $[t] +$  Punjenje goriva za let  $[t]$  – Količina goriva koje se nalazi u rezervoarima kod blokiranja na kraju leta  $[t]$

Trenutak blokiranja može se smatrati jednakim trenutku gašenja motora. Ako vazduhoplov nije obavio let prije leta na kojem se mjerila potrošnja goriva, operater vazduhoplova može zamijeniti podatke „Količina goriva koje je ostalo u rezervoarima vazduhoplova kod blokiranja na kraju prethodnog leta” podacima „Količina goriva

koje je ostalo u rezervoarima vazduhoplova na kraju prethodne aktivnosti vazduhoplova”, koji su evidentirani u tehničkim dnevnicima.

Tabela 1 - Emisioni faktori CO<sub>2</sub> za vazduhoplovna goriva

Gorivo	Emisioni faktor (t CO <sub>2</sub> /t goriva)
Vazduhoplovni benzin (AvGas)	3,10
Benzin za mlazne motore (Jet B)	3,10
Kerozin za mlazne motore (Jet A1 ili Jet A)	3,15

## PRORAČUN ORTODROMSKE UDALJENOSTI

Udaljenost [km] = ortodromska udaljenost [km] + 95 km

Ortodromska udaljenost označava najkraću udaljenost između bilo koje dvije tačke na površini Zemlje, a približno se izračunava pomoću sistema iz člana 3.7.1.1. Priloga 15. Čikaške konvencije (WGS 84).

Podaci o geografskoj širini i dužini aerodroma se uzimaju ili iz podataka o lokaciji aerodroma koji su objavljeni u Zborniku vazduhoplovnih informacija (dalje u tekstu: „AIP”) u skladu sa Prilogom 15 Čikaške konvencije ili iz izvora koji koristi podatke iz AIP-a.

Mogu se koristiti i udaljenosti koje su izračunate pomoću softvera ili ih je izračunala treća strana, pod uslovom da se metodologija računanja zasniva na formuli iz ovog dijela, podacima iz AIP-a i zahtjevima WGS 84.

## Izvori nesigurnosti

Operater vazduhoplova kod izbora metodologije praćenja uzima u obzir izvore nesigurnosti i sa njima povezane nivoe nesigurnosti.

Operater vazduhoplova redovno sprovodi kontrolne aktivnosti, uključujući unakrsnu provjeru između količine napunjenoj goriva koja je navedena u računima i količine napunjenoj goriva koja je dobijena mjeranjem u vazduhoplovu, i preduzima korektivne radnje ako se uoče značajna odstupanja.

## Utvrđivanje podataka o tonskim kilometrima

Podaci o tonskim kilometrima dobijaju se množenjem udaljenosti, koja se računa u skladu sa proračunom ortodromske udaljenosti i izražava u kilometrima (km), sa korisnim teretom, koji se računa kao zbir mase tereta, pošte, putnika i prijavljenog prtljaga i izražava u tonama (t).

Masa tereta i pošte utvrđuje se na osnovu stvarne ili standardne mase iz dokumentacije o masi i ravnoteži za predmetne letove.

Operateri vazduhoplova koji ne moraju imati dokumentaciju o masi i ravnoteži u planu praćenja predlažu odgovarajuću metodologiju za utvrđivanje mase tereta i pošte, pri čemu su isključeni težina svih paleta i kontejnera koji nisu korisni teret i radno opterećenje.

Masa putnika utvrđuje se koristeći jedan od sljedećih nivoa:

nivo 1: uzima se zadata vrijednost od 100 kg po svakom putniku i njegovom prijavljenom prtljagu;

nivo 2: uzima se masa putnika i prijavljenog prtljaga iz dokumentacije o masi i ravnoteži za svaki let.

**1394.**

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

## **NAREDBU**

### **O DOPUNI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

#### **Član 1**

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 97/20), u članu 1 stav 1 tačka 1 alineja 2 poslije riječi: "između stolova" dodaju se riječi. "sa svih strana".

Poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

"- između naslona stolica obezbijede udaljenost od najmanje jednog metra, dok gosti sjede za stolom, u skladu sa preporukama Instituta,".

U tački 2 alineja 2 poslije riječi "između" dodaje se riječ "naslona".

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ograničenje broja gostiju za stolom iz stava 1 tačka 1 alineja 1 i tačka 2 alineja 1 ovog člana ne odnosi se na članova zajedničkog porodičnog domaćinstva."

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

#### **Član 2**

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/1356  
Podgorica, 16. oktobra 2020. godine

Ministar,  
**dr Kenan Hrapović, s.r.**

**1364.**

Na osnovu člana 14 Zakona o Investiciono – razvojnog fondu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 88/09, 40/10 i 80/17), člana 35 stav 2 tačka 1 i člana 57 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", broj 6/02 i "Sl.list CG", br. 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) i čl. 11 i 48 Statuta Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. ("Službeni list CG", br. 25/10, 26/11, 3/12, 16/12, 10/14, 80/17, 15/18, 58/18 i 55/19), Redovna Skupština Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D., održana dana 29. maja 2020. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O IZMJENAMA STATUTA INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE**  
**A.D.**

Član 1

U Statutu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. ("Službeni list CG", br. 25/10, 26/11, 3/12, 16/12, 10/14, 80/17, 15/18, 58/18 i 55/19), član 8 stav 1 mijenja se i glasi:

"Ukupna vrijednost osnivačkog kapitala Fonda iznosi 105.518.676,00 EUR-a."

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Osnivački kapital Fonda podijeljen je na 105.518.676 običnih akcija, nominalne vrijednosti 1 EUR".

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0101-7

Podgorica, 29.05.2020. godine

**Predsjedavajući Skupštine**  
Izvršni direktor,  
dr **Zoran Vukčević**, s.r.

**1365.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 50 stav 1 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17) i Odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Vajblingenu - Savezna Republika Njemačka, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O POSTAVLjENJU POČASNOG KONZULA CRNE GORE U VAJBLINGENU -**  
**SAVEZNA REPUBLIKA NjEMAČKA**

1. Postavlja se Folker Cea za počasnog konzula Crne Gore u Vajblingenu - Savezna Republika Njemačka, sa nadležnošću za pokrajinu Baden - Virtemberg.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4298/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1366.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 8 stav 2 Odluke o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 21/07), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANA UPRAVNOG ODBORA**  
**AKREDITACIONOG TIJELA CRNE GORE**

1. Razrješava se dužnosti predsjednice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore, Ana Martinović, načelnica Direkcije za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije, na lični zahtjev.
2. Razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore, Dragan Vukčević, načelnik Direkcije za zaštitu konkurenčije i unutrašnju trgovinu u Ministarstvu ekonomije, zbog isteka mandata.
3. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4337/3  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1367.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 8 stav 2 Odluke o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 21/07), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA**  
**AKREDITACIONOG TIJELA CRNE GORE**

1. Za predsjednika Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore, imenuje se Dragan Vukčević, načelnik Direkcije za zaštitu konkurenčije i unutrašnju trgovinu u Ministarstvu ekonomije, dosadašnji član ovog upravnog odbora.
2. Za članicu Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore, imenuje se Lidija Radusinović, samostalna savjetnica I u Direkciji za normativno pravne poslove i međunarodnu saradnju u Ministarstvu ekonomije.
3. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4341/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1368.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 75 stav 2, a u vezi sa članom 97a Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG", br. 6/16, 2/17, 22/17, 13/18 i 67/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZDRAVSTVENO**  
**OSIGURANjE CRNE GORE**

Razrješava se Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, u sastavu:

- 1) dr Veselin Bulatović, na predlog Ministarstva zdravlja,
  - 2) dr Simeun Dragaš, na predlog Ministarstva zdravlja,
  - 3) Ljubica Radović, na predlog Ministarstva finansija,
  - 4) dr Ljiljana Krivokapić, na predlog Sindikata zdravstva,
  - 5) Filip Lazović, na predlog Unije poslodavaca Crne Gore,
  - 6) dr Borislav Čalović, na predlog Stomatološke komore Crne Gore i
  - 7) Vesna Popović, na predlog Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4334/4

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1369.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 75 stav 2, a u vezi sa članom 97a Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG", br. 6/16, 2/17, 22/17, 13/18 i 67/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZDRAVSTVENO**  
**OSIGURANJE CRNE GORE**

1. Imenuje se Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, u sastavu:

- 1) dr Ljiljana Adžić, direktorica Doma zdravlja Nikšić, na predlog Ministarstva zdravlja, predsjednica;
  - 2) dr Simeun Dragaš, hirurg u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić" Bar, na predlog Ministarstva zdravlja, član;
  - 3) Ljubica Radović, savjetnica u Direktoratu za državni budžet u Ministarstvu finansija, na predlog Ministarstva finansija, članica;
  - 4) mr Vukašin Zogović, predsjednik Glavnog odbora USSCG, na predlog Unije slobodnih sindikata Crne Gore, član;
  - 5) Filip Lazović, na predlog Unije poslodavaca Crne Gore, član;
  - 6) dr Aleksandar Mugoša, predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, na predlog Ljekarske komore Crne Gore, član i
  - 7) Vjera Medojević, dipl. ecc, predstavnica zaposlenih u Fondu, na predlog Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, članica.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Broj:07- 4334/5

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1370.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA**  
**EVROPSKE INTEGRACIJE,**  
**PROGRAMIRANjE, IMPLEMENTACIJU EU FONDOVA I MEĐUNARODNU**  
**SARADNjU U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNOG STARANjA**

Ljiljani Simović, generalnoj direktorici Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, prestaje mandat, na lični zahtjev.

Broj:4369/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1371.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 34 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 57 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O POSTAVLjENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IMOVINU**

Za pomoćnika direktora Uprave za imovinu - rukovodioca Sektora za upravljanje oduzetom imovinom, postavlja se Hidajet Kalač, diplomirani pravnik.

Broj:07-4372/3  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1372.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA**  
**INDUSTRIJU I TRANSFORMACIJU U MINISTARSTVU EKONOMIJE**

Goranu Nikoliću, generalnom direktoru Direktorata za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije, prestaje mandat, na lični zahtjev.

Broj: 07-4374/3  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1373.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade na osnovu člana 8 stav 2 Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva („Službeni list RCG”, broj 26/95 i „Službeni list CG”, broj 26/08), donijela

**R J E Š E Nj E  
O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA  
ZAVODA ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA**

1. Za članicu Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, imenuje se Fatima Mehović, diplomirani biolog.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07- 4380/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Duško Marković, s.r.**

**1374.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 61 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), donijela

**R J E Š E Nj E**

**O POSTAVLjENJU GENERALNOG DIREKTORA GENERALNOG DIREKTORATA  
ZA BILATERALNE POSLOVE U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA**

Za generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, postavlja se Darko Uskoković, diplomirani ekonomista, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

Broj:07-4392/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1375.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 34 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 57 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E  
O POSTAVLjENjU POMOĆNICE DIREKTORA  
PORESKE UPRAVE**

Za pomoćnicu direktora Poreske uprave - rukovoditeljku Sektora za velike poreske obveznike, postavlja se Gordana Pejović, diplomirani ekonomista, dosadašnja v.d. pomoćnice direktora ove uprave.

Broj: 07-4393/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Duško Marković, s.r.**

**1376.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 34 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 57 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE**

Za pomočnika direktora Poreske uprave - rukovodioca Sektora za operativu u oblasti naplate, postavlja se Danilo Jovanović, diplomirani ekonomista, dosadašnji v.d. pomočnika direktora ove uprave.

Broj:07-4394/3  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1377.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**

**O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA  
UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE I KONKURENCIJU U MINISTARSTVU EKONOMIJE**

Biljani Jakić, generalnoj direktorici Direktorata za unutrašnje tržište konkurenciju u Ministarstvu ekonomije, prestaje mandat, na lični zahtjev.

Broj: 07-4405/3  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1378.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O POSTAVLjENJU GENERALNOG DIREKTORA**  
**DIREKTORATA ZA LJUDSKE RESURSE U**  
**MINISTARSTVU ODBRANE**

Za generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane, postavlja se Mihailo Volkov, diplomirani pravnik, dosadašnji generalni direktor ovog direktorata.

Broj:07-4423/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1379.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE**  
**ZA NEKRETNINE**

Nebojši Todoroviću, v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine - rukovodiocu Sektora za informacioni sistem, prestaje vršenje navedene dužnosti, zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za v.d. pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora.

Broj: 07-4418/3  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1380.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O ODREĐIVANJU V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA NEKRETNINE**

Za v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine - rukovodioca Sektora za informacioni sistem, određuje se Nebojša Todorović, diplomirani inženjer elektrotehnike, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-4419/3  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1381.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 42/17 i 50/17), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU DOM STARIH „PODGORICA“**

1. Imenuje se Upravni odbor JU Dom starih „Podgorica“, u sastavu:

predsjednica,

Milena Dardić, predstavnica osnivača

članovi:

- Elmaz Osmanović, predstavnik osnivača i

- Mirjana Mugoša, predstavnica korisnika.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4429/2

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1382.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 6, a u vezi sa članom 26 Zakona o Fondu rada („Službeni list CG”, broj 80/20), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O RAZRJEŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA RADA**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Fonda rada i to:
  - 1) Sandra Krivokapić, predstavnik Vlade Crne Gore,
  - 2) Rajko Komnenić, predstavnik Vlade Crne Gore,
  - 3) Šefkija Bektešević, predstavnik Vlade Crne Gore,
  - 4) Lela Vuković, predstavnik Vlade Crne Gore,
  - 5) Suzana Radulović, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore,
  - 6) Rumica Kostić, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore,
  - 7) Aleksa Marojević, predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore,
  - 8) Čedomir Bracanović, predstavnik Saveza sindikata Crne Gore i
  - 9) Mirjana Purić, predstavnik zaposlenih u Fondu rada.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”

Broj: 07-4428/2  
Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1383.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 6, a u vezi sa članom 26 Zakona o Fondu rada („Službeni list CG”, broj 80/20), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA RADA**

1, Za članove Upravnog odbora Fonda rada, imenuju se:

- 1) Rajko Komnenić, predstavnik Vlade Crne Gore,
- 2) Emir Radončić, predstavnik Vlade Crne Gore,
- 3) Rada Femić, predstavnik Vlade Crne Gore,
- 4) Admir Dizdarević, predstavnik Vlade Crne Gore,
- 5) Suzana Radulović, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore,
- 6) Rumica Kostić, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore,
- 7) Aleksa Marojević, predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore,
- 8) Čedomir Bracanović, predstavnik Saveza sindikata Crne Gore i
- 9) Mirjana Purić, predstavnik zaposlenih u Fondu rada.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”

Broj: 07-4428/3

Podgorica, 1. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

**1384.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 16 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA SAVJETNIKA**  
**POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA EKONOMSKU**  
**POLITIKU I FINANSIJSKI SISTEM**

Vatroslavu Belanu, savjetniku potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, prestaje mandat, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 07-4499/3  
Podgonca, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1385.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08. 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 16 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA SAVJETNIKA**  
**POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA EKONOMSKU**  
**POLITIKU I FINANSIJSKI SISTEM**

Dragoljubu Jankoviću, savjetniku potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, prestaje mandat, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 07-4500/3  
Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1386.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 16 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA SAVJETNIKA**  
**POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA EKONOMSKU**  
**POLITIKU I FINANSIJSKI SISTEM**

Miodragu Kankarašu, savjetniku potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, prestaje mandat, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 07-4496/3  
Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1387.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 16 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA SAVJETNICE**  
**POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA EKONOMSKU**  
**POLITIKU I FINANSIJSKI SISTEM**

Svetlani Mitrović, savjetnici potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, prestaje mandat, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 07-4497/3  
Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1388.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 16 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA SAVJETNICE**  
**POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA EKONOMSKU**  
**POLITIKU I FINANSIJSKI SISTEM**

Sandri Veličković, savjetnici potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, prestaje mandat, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 07-4498/3  
Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1389.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Sfužbeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANjU ZAMJENICE ZAŠTITNIKA IMOVINSKO - PRAVNIH INTERESA**  
**CRNE GORE - KANCELARIJA U PODGORICI**

Za zamjenicu Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici, imenuje se Sandra Filipović, diplomirana pravnica, dosadašnja samostalna savjetnica I u stručnoj službi Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici.

Broj: 07-4504/3

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1390.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), donijela

**R J E Š E Nj E  
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA  
JU CENTAR „LjUBOVIĆ”**

1. Za člana Upravnog odbora JU Centar „Ljubović”, imenuje se Dušan Tomašević, predstavnik osnivača.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”,

Broj: 07-4506/3

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Duško Marković, s.r.**

**1391.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI**  
**RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE**

1. Za članicu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, imenuje se Mejra Šahmanović, predstavnica osnivača.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4507/3

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1392.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E Nj E**

**O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA  
RUDARSTVO I GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U MINISTARSTVU EKONOMIJE**

Biljani Jestrović, generalnoj direktorici Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije, prestaje mandat, na lični zahtjev.

Broj: 07-4519/3

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1393.**

Na osnovu člana 20 stav 5 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova ("Službeni list CG", br. 16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16), a u vezi sa Odlukom Komisije za imenovanje i razrješenje miritelja i arbitra, br. 1-2741/20-1 od 21.09.2020. godine, direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova donosi

**R J E Š E Nj E**

I Marijana Nedović Radulović, dipl. pravnica, briše se iz Imenika miritelja i arbitra, na dan 1.09.2020. godine, s obzirom da je zasnovala radni odnos, na radno mjesto načelnice u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova - Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova.

II Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

III Rješenje o brisanju iz Imenika miritelja i arbitra objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 1-2741/20-2

Podgorica, 5.10.2020.godine

**Agencija za mirno rješavanje radnih sporova**  
Direktorica,  
**Zdenka Burzan, s.r.**